


Doxtər L. Allaverdjan

XƏVATA ÇAN SAQIE MƏKƏBADA  
KOLEKTIVADA U ZOZONADA



DOŞTA

MÝKYMƏTA

ERMƏNİSTANE

BOWAN

1935



1935

Doxtъr L. Allaverdjan

23

.613

# XƏVATA ÇAN SAQIE MƏKTƏBADA KOLEKTIVADA U ZOZONADA

**Təmürə Xəlil Müradov**  
2 - oy Pereulok Füçika  
dom 7, kv. 8  
**EREVAN - 375078 - USSR**  
**Tel. 35.10.20 (mai) - 52.97.41 (kar)**



Тәржемә кыр U. BAKOEV

Redaktor ÇASЬME ÇӨLIL

W. NADЬR, C. BKOEV.

Тәмъз кыр С. В.

Glavlit № 301, Tıraz 1000, Тәмбө № 1156, Нөшүр 3475

Nөшүр xana һыкымәте, Rəwan կуca Gnuni II № 4

## Peş xəbər

Ve dərəçə cekrəna sosialistejə məzvnda, kənge ky ıb həv haşın kytə bujə təkne malhəbuna cekrəna sosjalistije u əm dərbəzi cekrəna çəmətə sosialistiejə be sənəf bunə, zə pırse pençsalıa dyda lazəmi u fərz dəvə, ysa zi hinkrəna çahela u çansaqlıa wana. Ləmazi əm zə émre dərguşı qəwin dəkən gyhdarja xyə sər çansaqlıa zara u mək-təbada kələka tərbətbuna komunistije datınpən ysa zi gəlikli məzvən u lazəmi, bona çansaqlıa çahela, wəki-zar egsən bən, sər xyə bən, saq bən, şədjəji bən, u zə həmu aljava təjamiş bən.

Bə saja peşdacuina təzə allje hinkrəneda. Bə saja fırqa məjə u komunista bə sərkərtija wejə baş, bə saja diwana proletariate u çəmətə diwana şewre çarəkeva bə koməkdari u gyhdartja wava. Mə peşdə cuined məzvən dəst aninə émyr krın, u peşdə cun u he peşdə dəcən çahled çıje mə. Illahim nava van saled paşında, nava mək-təbed mə diwana şewreda u nava kolektived pionera fır-rə dərbaz bun zare massaja fırəjə gynda bazara.

Rast nədəbə, wəki mə dərəçəd hinkrəne danjana təqabəlli ylme sanitarije.

## **San minimum u rezima roze**

Hənə çergə pırs jeky çara əwīlən dyxyenən cəwa nə lazımi, le bona şuyxyle çansaqləmtija zara, çiki məzən dəsərən.

Əw çergə pırsed hane gərəke benə qədandıne, nə ky zə alje organə çansaqləmtije təne, (kom., ron. ćıme, Kom. Çan. Ćımete xace sor u jed majin). Ysazi lazıtmə bə qəwata pionera u şagırtə benə qədandıne, bə wanra təvajji gərəke be dərbazkçırıncı.

Bona we jəke, wəki xəvata məjə çansaqləmtije u ləvhətəna we həbə: gərək sərija əwəlyən şər kən bona dərbazkçırına ylme kulturae məktəbada, klubada, kolektivada, nav malada u həmu ćiada.

He 1930-sale zə alje hykymətə qrarə basqə dərkət dərhəqa miqimuma sanitarijeda, sər qədandına we qrare əm dəkarən bıglənə ylme kulturaje u bılbəndaja we.

### **Çıjθ san minimum?**

San minimum şərəkə, jakı məçale dədə mə, wəki əm çansaqləmtikə ysa dəst bınən, ja ky dəkarə xüejkə çansaqləmtija mə, we mə dur bəhələ zə nəxyəşija u nahələ nəxyəşisi sere xəə hildən u bələbənə nava ćımete.

### **Minimuma sanitarije nav məktəbada u klubed pionerada**

Bona dərbazkçırına xəvata san. minimume məktəbada, pioner gərəke կoməkəkə məzən nişandıñ. We dəre,

kedere dərbazkrına san, minimume səst hatijə danıne bə səbebe direktore məktəbe jan, zə aliye həkim, we dəre ar xüə-xya gərəke bəqhiżnə alikarija wana.

Bona we jeke zi lazıtmə rəx koma, jan kolektiva bənə sazkrıne ştab, nava wanda gərəke həvə həkime məktəbe, zə direksiaje, zə təfaqe u zə sanitared aktiv.

Ştaba ķevşkəri hazırl dəkə we navnişə, ja ky bona xəvate lazıtm te, ķevş dəkə wədə u gyhe xyə dədə sər, wəki wədedə xəbat be qədandıne. Əw planed ky zə aliye ştabeda hatınpə ķevşkərəne, datınpən nava չəvata aktivə zara u qylyxcija, we dəre plan, te rostkrıne, hərcl gylli təzə həvən, dərbazi nava plane dəkən.

Plan qəbulkrıne şunda aliye ştabeda te qol krıne. Paše bə sər pıvana we sanminimume zi hər komək xüəra pıvana san minimuma koma ce dəkə. Pıvana san, minimume səvdəradə darda dəkən u nava otaxed ky dərsdar teda dəminən (rəj dərsa).. wəki gışk pe bəhəsən.

Zə we şunda gərəke zə aliye zarava be danine gyhdartikə məzən, wəki bə gyhdartja wana wədəda bənə qədandıne u pıherandıne əw, cə ky pıvana xəvata san. minimumeda hatijə nvisare. Səva ve jəke zi zare aktiv təşkil dəkən, brigada u dənherən, gəlo pıvan cəwa hatijə qədandıne, məhsulja pıherandıne əlamı ştəbe dəkə u ysa zi təklifiye xyə kən dəkə nav.

Dərhəqa minimuma sanitarije məktəbada pırsed rıkkındar jed hanenə.

1. Həjata məktəbe təməz xüəikən, qytije gəmərə, çıje ava qyler teda dəkşə u cələd ava qyler teda təp dəvə, wədəda bədnə təməzkərəne u hərtəm caralje sinore məktəbe təməz xüəikən.

2. Şuşəd şkəsti sər pənçəra tynəvən.

3. Bədnə təməzkərəne həbuna məktəbe u bə pakı

gyhdari b n (b dn  x b tand ne z hnatxane m kt be).

4. Ve ilka b dn  cekryne bona dardak rna k p ca.

5. D st bin n d st oa, k ped ave, b nher n w ki h rt m k p (bank ) t zi b n u ava t m z teda b .

6. M kt bada, klubada b dn  cikryne f raqed t uk-  
k yne, w ki zar s r  rde tu n k n, ysa zi h v n qytijed  
g m re.

7. B r  emika deri b dn  cekryne h s ne v rozan-  
d ne, w ki cahe d c n  hyndyr b n nge x e t m zk n u  
ysazi palase  yl b r d ri h v n bona t m z k ryna l nga.

8. t esk l k n, d rsxarada, klubada, c je fizkulture te-  
da, d lyz n, c je kt bu gazeta teda dyxun n, x ryxanada,  
u otaxed majinda p n c re b cuk sek n, w ki h wa avajl  
zu-zu b dn  gyhast ne u gyhdarje b dn  s r t m za ja  
wana.

9. B nher n u d st bin n nava ce ma u d rsxanada  
elektika ba  w ki ronkaje wana z d  b .

10. B xaz n, w ki bona d rsxana, s n txana u klu-  
ba g rmaja hyndyr normal b , bona d rbazk ryna d rsa  
u x vate.

11. C em t xte n visare h rt m pine  yl h v n.

12 S n txana v k n c je ba  u f sal bona x bate.

13. Bona zara g s ka g r ke be danine ta tija g rm,  
b dn  baskryne caixana u hale wana.

14. K l ka m kt be h v n m idana zara.

15. P j k v n, w ki h r ro zar g s k top b n, qylea  
z  g m re t m zk n, t z , q ler, s r stola u runy stoka  
b dn  h ldane, c k n t m zk ri n min .

16. W xta d rsa  wy n kytta d yb , laz m   s e pe-  
ra-pera h wa hyndyr b dn  gyhast ne (t m z k ryne), s r  
hurmured hyndyr pe pine  yl t m zk n pa e d st b  d r-  
sa dyda b k n.

17. Pola m h  çar ke dyda runk n.

18. Dərsxanada gərəke be təşkilkrıne qylced sanitarije.

19. Nav neta qylce sanitarije gərəke bəkəvə xəbata hane.

### MBQALE HƏRÇAR

- a) Lozunga.
- b) Rezimə məktəbe.
- c) Neta xəbata sanitarejə kılın.
- ç) Tərbət u qanune məktəbe.
- ç) Qanuned çan saqja mərijed tək.
- d) Qytja poşte.
- e) Nəxşə posta sanitarije

### MATERIALE TENƏ GYHERANDYNE

- a) Novədare sanitarje roze, nav u nave baye wəna.
- b) Hale çansaqja zara.
- c) Hale şagyrte başqə-başqə dərhəqa çansaqja wana.
- ç) Cıx əvəxipn dərhəqa çansaqləmtijə.
- ç) Təxte çava u pırsa.
- d) Zəb pezdacuin u kemasijed məktəbe.
- e) Əlaməti.
- ə) Şıkkyla.

20. Məhə çarəke təşkil kılın roza sanitarije, pe avə gərm pola, qylca dərija pəncəra, təməz bəkən, hurmured məktəbe u ysa zi ləmpuşked elektrike.

21. Dərsxanada nüherandına hale zarajə sanitarije, təşkil kılın.

22. Sər pəncəred dərsxana bədnə cekrəne pəncəred bcuk, wəki bina hyndyr be təməzkrıne, bınherən wəki əw pəncərə wəxtə dərsa benə vəkrıne cəwa sər dərsa ysa zi pəi dərsara illahim wəxtə gezikrıne.

23. Вънхерън, wəki hərro ceşmed məktəbe bənə tə-məzkrüne u cıqas dəkarıń ava կылс le bırəşinپ, cımkı ava կылс şər dəkə tıqablı mikroba u nahelə bina xı-rav zər ceşme be.

24. Вънхерън, wəki ceşmedə ronkai həvə.

### Borçə sanitara

1. Sanitared çerbandi gyhdarikə məzən, dədə sər təməzaja zara, hərro dənüşherə dəste wana, style wana, gyhe wana, le rozed rəhətje şunda dənüşherə gəlo zar cunə həmame, xıə şuştınpə u kras—həval krəse xıə gy-hastınpə jan na. Sanitar dəst tinə xıəra dəvətərəke u çəm xıə dənüşvisə kemasiyed əjanbul.

Wəki sər zared beşərbət hykmija sanitər badylhəwa dıcə u zar gyh nadnə wana, wi caxi sanitara dərhəqa zared ysa dəbezən həkimə jan dərsdare wana je ky wana dədnə hinkrÿne.

Gyharija məzən gərəke bədnə sər wan zara, jeky xıə qyler xıəi dəkən u spi dəkəvünpə nav çane wana. Çara əwıbın wəki sər zarəki spi dərkət dədnə hışjar krü-ne u ələmətije dədnə de—bave wəna, wəki çarəkə majin təşte ysa nəqəwəmə. Le, wəki zar xıə rast nakə, wi ca-xi zər məktəbe şunda vədgərinپ, wəki zar xıə bədə tə-məzkrüne.

2. Bona təməzbuna avaji, sanitared baş, peşija dər-sa dənherən sər təməzbuna dərsxana, dənherən gəlo toz hıldanə zər sər hırmure hyndyrda jan na, pəncəred dərsxana vədəkə, cəwa bəri dərsa ysa zi pəl kytabuna dərsa u we forme zi caxe zəngib le dəxən şagırt cənd də-qə dərten dərva rəhət dəvünp.

3. Koməkdare həkim sanitər—wədəda ələmətije dədə həkim cənd zar hənə məktəbedə, dənherə wəki gışk

wédəda hərnə sər həkim, zə həkim dəstinə navnışe, cıka ke aza bujə zə listəna fizkulture, ke şandınlə sər dərmankırıñ u jed majin.

Disa əw sanitar koməke dədə həkim təşkilkrıñna yzve xace sor məktəbedə u hərtəm həkim dədə pe həsandınlə dərhəqə nəxyəşijə şagırtada.

4. Novədare xarınxanə u sanitar pəi dəkəvən u gyhdarije dədən, wəki xarınlı təməz bə, fəraq baş şüsti bən, əw կıncəd xəbatci wəxte qylyxe xyədəkən gəlo təməzən jan qylerən, nahelən mərijed başqə hərnə hündyr sanitar dənherə wəki kupe ave təzli bə u ava təməz bə.

### San minimum malda

Mə gəşkava əjanə, wəki he male ysa hənə, teda paşdamajine émre kəvn hənə.

Məsələ sər kəravatəke cənd məri təv həv radızen, gəşk pe pezgirəke sər cəve xyə təməz dəkən, nava fəraqəkeda xarınlı dyxyn əw zi pe təlliye qyler u nəşusti. Qət pənçərə otaçə vənakən wəki otaç gərm bəminə, nava otaxedə կıncə dəşon u zıha dəkən.

Zəf həndək dyşyrmış dəbən dərhəqə təməzajə xyə, dərəng xyə dəşon, sərpicale sər çıja məhe çarəkə dədnə gyhastıne, bona we jəke zi peşda te çurə çurə nəxyəşil sər cərme mərija u jed majin.

Pioner u şagırt gərəke dyşyrmış bən gəlo cəwa bıkkən, wəki wan keməslə bıdnə hıldane.

Aha cı gyllije fərz u kın səkənlənə peşja plonera u şagırtla dərhəqə xəbated hane.

1. Hərro otaxa təməz xyəikən u həwa wana bıdnə gyhastıne.

2. Hərtəm təməz xyəikən həjata u ysa zi avai gəşki.

3. Çarəkeva bədnə həylanine nav xan—mənə xəəda kezəka (spja, keçə, spiye dara, zə meşa u kezked məjin).

4. Izne nədən otaxada կыңça bəşon u xarıne cekən.

5. Bona çansaqja xəə, həbuna xüəstəna xəə nava maleda cikən.

6. Şər kən, wəki mala hər jəkida başqə-başqə razen u ysa zi pezgira wana həvə.

7. Məşka bədnə kytakrına u nəhələn təşk otaxada peşda ben.

8. Şər kən, bər sərxyəşije u ysa zi bər şərav u araqe.

#### ДЬ AVAJED HYKYMƏTEDA (ZAKT)

1. Bəxazın, wəki rəx avajed hykymətə təşkil bəvən otaxed zara.

2. Bəxazın, wəki həvən otaxed zara başqə.

3. Rəx avajed hykymətə həvən xarınpəhanə, çiye կыңç şuştəne, həmam u jed majin.

4. Pe kylilka bədnə şin krıne həjata u xüəlkən cəwa ky lazımcə.

5. Şər kən bona təməz xüəlkəna həjata, qyler u gəməre wədəda bədnə təp krıne.

6. Nəhələn həjaṭada av gol bəvə.

#### Çansaqja saq minimume kolzoza u sovxoza

Qaim benə gəredane həkilmava, dərsdarava u bə koməkdərja wana həvəra peşda bəvən kolxoza u sovxoza şewre xəbata hane.

1. Rəx hər kolxozeke u sovxozeke təşkil kən məjdana zara.

2. Bona xəbatcije kolxoz u sovxoza təşkil kən u bədnə vəkrıne məsure zara.

3. Şər kən, wəki. həjate kolxozvana-soşxozvana hərtəm təməz bən, pəncəred bçuk həvən bona gyastənə həwa hyndyr u jed majin.

4. Şər kən, wəki çiye kolxozvan u sovxožvana çiye çəvate teda dərbaz dəkən, klub, çiye listəke, çiye rəhət-bune, qylced sor, odə u cijed majin, gərəke ysa bəkən wəki xəbata wan dəra bəqəhizə bəyindaja xüə, wəki çəməta xəbatci bəkarlıyə bə qəidəti tər u təməz xüəra wəde xüə təməzəda dərbaz kən.

5. Bədnə həldane wəki nava wanada xəisətə kəvn nəminə fəraqəkeda xarınne həvra nəxyn, pe pezgirəke sər əvé xüə raqəş nəkən, cımkı tışte ysa təqabılı çansaq-ləmtja wanə.

6. Bəxuazın həmam bənə cekrəne bona çəmətə.

7. Şər kən bər kezəlka u bər mikrobed majin, je ky təqabılı çansaqja tərəvən.

8. Kanja xüəikən zə gəmare u zə qylerbune.

9. Xəbate, təşkiləkən wəki kanijed bona ave zu bənə կolandıne u dərxıstıne, çəmət be ava vəxuərəne nəminə.

10 Alikarije bədnə sər xəbata dara, şinaje u kylilikə, cımkı tışte ysa çansaqja mərjara zəf başın.

11. Gyh bədnə sər կuca, mərəka təwla wəki hərtəm təməz bən.

12. Xəbated hane tenə qədandıne ve forme: Zə zara təşkil dəvə bərigad, brigada kəvşəri dycə dəpəherə hale kolxozvana u sovxožvana, əw təqaled danə wana dərhəqa xəbate rənd pekaninti dəkən, paše zə aliye organed ç nava rıplana xəbata xüə dərbaz dəkən peşdanini u dərbəzi xəbate dəvən.

Wəxtəki şunda dəsən dənherən gəlo əw peşdaninje wana hatiјə qəbulkəne jan na, dərhəqa wan jəka cıkrıne u cı hatiјə qədandıne.

## **San minimuma çansaqləmtiye nava industrijeda (Məhsulətjeda)**

Keləka hər industriaeda hənə həkime başqə u otax bona nəxýəşə səvək, səva bərindara jed majin. Borçə pionera və dərə əwə, wəki pioner gyhdari bın gəlo rıgse san, minimume cəwa tenə dərbazkrıne jeky hətynə qəbulkrıne u dərbazi nava xəbate bunə.

### **Rezima roze**

Rezima roze əw qəidə u qanuned rozenə, wəki zar bəkkarlıqda qava roze hini tərbətiye bın, xüə rast kən, bənə aqylkrıne. Bəzanlıbın qəide rast bona əmərkərkrıne u xəbate, bı aqylti səhəte xüəvala u wəde xüə rəhət bune bədnə dərbazkrıne cəwa wəxte xəbate, ysazı səhəte vala bı rəhəti dərbaz kən.

Zb we jəke dərkətən, zb alije Həmuşvaqa mərkəza komiteta fırqa bolşevika hatiye qyrarkrıne dərhəqə çansaqləmtiye zara roza rezimed hane.

1. Həşiarbın səbə səhəta 7-a (həviq), le səhəta 8-a zəvəstane.

2. Wəxte radıvnə sər xüə nvina çıda dəhələn neziki 15—20 dəqa, wəki bina nvina be gyastıne.

3. Fənçəred məzən jan je bıcuk vəkən wəki həwa hyndyr be təməzkrıne (he կնչե xüə xüənəkəri) bəsəkənən sər palase jan xalice jeky sər érdənə u neziki 10-dəqa „listəka səvə“ bıcən. Bona çansaqləmtiye gərəkə məzən dədəwə; zb wi vunda qılfətə (çan) xüə pe ava sar mızdən u pera-pera pe pezgira təməz zəha kən.

4. Hərnə ceşme, nvina təp kən, sər cəve xüə bər dəstşən pe sabune rınd bışon, dırane xüə təməz kən u paşa pore xüə şəkən.

5. Sər cəve xüə bışon pe ava sar, cımkı ava sar

qılafe mərja dəşədinə, bərk dəkə, bina mərja te vəkrənə, qəlafa mərja səvək dəvə, saqlamtija mərija xüəi dəkə zə sərmaje.

6. Dərane xüə təməz kılın əjnə pe cotka xüə u pe toza (paraşok) dərane xüə. Cotke bəre əwylən baş pe ava gərm bəşon səva dərana ava sar nədnə xəbəstandıne, bona dəranşuştunə bıra av hənəki gərm bə.

Pe pezgira xəlqe sər cəve xüə təməz nəkə, xüəra dəstxə pezgirəkə başqə.

8. Kıpçə xüə təməz xüəjkə u pesira təvxə, gyhdarı bə wəki kıpçə tə qyler u qələştii nəbən u əsə həvə çiye dardakrına kıpça, wəki kıpçə xüə navezən wan dəra, kedərə rasti wə hat.

9. Wəxte həwa sare, jan zəvəstanə, ʃazımə gərm xüəkən, le həma pısta xüə qəwin grenədən, qəwin əyredan bonə çansaqlıje nə pakə.

10. Caxe səbe tışte xüəra dəvi məkətəbe, əsə bırepə nava қaçəzəkə təməz, paşa dainə çeba xüə jan hyndyre cəltə kṭeba. Mıqabyllı çansaqləmtiye dəvə caxe nan dıresən nava dəzmale qyler jan nava қaçəzed qyler, tışte ysa nə pakə.

11. Lazımə kṭeba nəky bıdnə bıln pıçəke xüə, gərəke dəvətər u humured main gışk çarəkeva hyndyre cəltə bıln u cəltə sər pısta wə bə (wəki cəltə nə je dəstanə),

12. Bıxəbən, wəki pe fırna (poz) bina xüə bıkkışını u nə ky pe dəvə xüə, wəki wəcətən te we forme, wi caxı hərən sər həkim.

13. Cəe ləz vənəxyn, caja xüə rəhət vəxyn u paşa re կəvən, bər bı məkətəbe, caja zəf gərm u rənge sərt vənəxuy.

14. Səhəta zə 8-a dərbaz bə 45-dəqə dərkənən bər bı məkətəbe.

## M a k t a b e d a

1. He nəcui hyndyr bər şemika deri palase şıı həjə, lənge xyə rınd təməz kə pəşə hərə hyndyr.
2. Paltó u kyme xyə dardakə kedəre կըңça darda dəkən, hərə dərşxane, paltova dərşxanədə runənen.
3. Voşa we jəke, wəki əoz ranəvə dərşxanədə lazıtmə əsə ruje təxte nvisare təməz kən pe pine şıı.
4. Bəxhyazən, wəki pole otaxe pe gezije həşk gezi nəkən jan pe cotka zəha lazıtmə pol gezi kən Jane pe gezije şıı Jane zi pe pine şıı. Dəkarən ave bərəşinən sər érde pəşə gezi kən, əw gəşk bona we jəkejə, wəki əoz bələnd nəvə, caxə əoz bələnd dəvə wi caxi mikrobed sər érde je ky əm pe cəve xyə navınən əw zi əozəva radəvən nava həwe u wəxte əm bine dəkşinən əw mikrob çarəkeva dəscənə hyndyre mərija u nəxyəşije peşda tıñın, le wəki əoz ninbə əw pəkarən həlkən nava həwe.
5. Rəjkəvən, wəki gənd u gəmar hərro bənə əpəkrəne nəva qytjed gəmərə u hərro əw bədnə vaşakrəne. Nəhəlin gəmar nava qytjada wədəklə dərez bəminə, cəmkı gəmar u qyler zə xyə peşda tıñın gələ mikrobed çurə-çurə jeky nəxyəşje dəkarən bəghinənə, mərija.
6. Wəxte cənd dəqə te dağınə wəki şagırt zə dərse hərnə dərva hənəki rəhət bən, wi caxi şagırt hyndyre dərşxanədə gərəke qırka həv nədərən, banz nədərən, şər nəkən, nəlizən, gyləşə nədərən, cəmkı zə tışte ysa dərşxanada toz radəvə, le ziana əzə cəvə u cə nəxyəşije dəkarə pezda binə əm mənə we idı zaçın.
7. Caxə zəngib ledəxən u şagırt cənd dəqə vəla dəminən, pera-pera pəncəra vəkən wəki bina dərşxane be təməzkürne u şagırt gərəke əsə dərbaz kən nav həwa binvəkəri—dərva.

8. Wəki həwa gərmə pənçəred dərsxane bəra bəminən vəkəri u hun zi runen sər dərse xəz.

9. Gyhdarije bədən nə ky sər təməzajə dərsxane təne, ysa zi gyhdartije bədən sər məktəbe, kluba, u sər təməzaja avajı gışki.

10. Wəxte hun dəcənə ceşme u dər ten, dəste xəz ésə bışon.

11. Pəi kəvən, wəki stole dərsxane u xarənxane təməz bən u ysa zi ciye majin.

12. Bəri xarənə, təşte, dəste xəz ésə bışon.

13. Bəri xarənə bənherən, wəki ruje stola benə təməzqırne, fərəq rənd benə şuştıne u xarəxanə be gezikrnye.

14. Nəvnə dəve xəz əwi cəkyi ky cujə dəve jed majin səre qələne tu nəkən.

15. Tu nəkən sər ərde, tu kən nava fəraqed tu krıne təne, məqabılı çansaqiye ķedəre rastı wə be we dərə tu kən.

16. Wəxte kətəbe bəlg dəkən tu nəkən sər țiliye xəz.

17. Nəjənike xəz nəkozən.

18. Bin nəkşinə u nəkəxə sər səfətə mərijed başqə.

19. Caxe dykixi dəve xəz bəgrə pe dəzmale jan zi pe dəste cəp.

20. Caxe nəxyəsi həjə ava xəv vənəxuə.

21. Wəxta dərs kyta dəvə paltoe xəi dardakri həldə u fəsal dur kəvə be qalmə-qalm, paltoe həvale xəz navezə ərde.

22. Pəjkəvən, wəki məktəbada ésə həvən dəstşo (ciye sər cəv şuştıne), pezgir u sabun.

#### VƏGƏRƏNDƏN BƏRBƏ MAL U XARƏNƏ NIVRO

1. Zə məktəbe cəwa yədəgəri dəci mal, pera-perə kənç u sole xəz təməz kə.

зъ ծъват əxtəri tynə benə dərbazkrъne dyxazə məktəba bə, dyxazə зъ məktəba dər bə.

### Xəbata fizikae (ja qəwəta myla)

1. Sər çured xəbatəkə dərez nəmənən.
2. Cəqas xəbat cətənə u gəren, əwqas zu-zu gərəke wəxte xəbate rəhət bəvən.

Bona xəbate həlinən haçəted ysa, wəki qəwəta wə bəghizə wan haçəta bədnə xəvtandıne (mər, bərək, kyləng, balṭə, cakue u haçəted majin).

4. Bir nəkən, wəki qəwəta wə naghizə Jane haçəta be fəsalən bədnə xəvtandıne hgne zu bəwəstən u we ziane bədə çansaqlja wə.

5. Lazımə hyn hışjar bən zъ wan xəbata, zъ kizana ky łoża qaim bəyliq dəvə.

6. Wəxte xəbate dəst bınən կыпçed kəvn, Jane zi կыпçed başqə (fartuka) je ky bona xəbatənə.

### Xəbata bəri evare

1. Əxtəri tynə bəkhəbətyən bər pənçe (tirezne) ronka-jəjə səbst, alikiva zi gərəke runənin bər pənçe ronka-jəjə qəwin.

2. Təşte xəbate, jan wəxta xyəndıne kṭeba zéf nezikl bər cəve xyə nədərgən, cəve wəra pak ninen.

3. Wəxte runışti bəkhəbətyən rast runen.

4. Caxe kṭeba dəxinqən u cəve wə dəwəstə xyəndıne bəhələn, idı nəxinqən.

5. Xəbata bəri evare gərəke ysa bəkən, wəki dəl u éşq dərbaz bə, bəstəren, bəlizən, şəkyla bəkşinən, gyhe xyə bədnə sər radioje u xəbated majin.

Evare zъ səhəta 8-a xəbate gəşki çarəkeva bədənə kytakrъne.

## Рөј тәһәтвиңе һазыр кын дәрсөн роза дыңе

Шагырте кома өвінна у же дыдара һазыт мәзірә зыңбайда 1-тәк шагырте мектебе дәрәса II-да зыңбайда 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-2-сәхәта мектебе.

### СӘХӘТА AZA

1. Сәхәта аза дәрбазкып нава һәва әтмәз үйлизын, хәр нә сәр дәрса физкультура, қытева үйхиппен зыңбайда сәхәтке нә зедә.

2. Zared әмре wana нә ғылыми 15-sall гәреке futbol (топа мәзін жакында ынгыла үйлизын) нәлізін.

3. Zar гәреке листында ыса үйлизын же күй өхтөрия wana һәјә и мәғабиلى қансағламтила wana ниңе. Listында werankына машина, һыңғасының, топ нава гүловәре, листында стәржока и жед мажн.

Bona листында „қарбын зыңбайда ынгыла үйлизын жаңынан“.

Зыңбайда 15-sall зортың өхтөри һәјә топа үйлизын, baskedbol (リスト-топа мәзін), же топа dest u листында мажн.

4. Nav һәва биннекири и хуәш дәкатель үйлизын жаңынан үйлизын жед мажн.

### Хәбата сымәтіле

1. Топ бүйнә пionera и хәбате сымәтіле дәкатель үйлизын һәбен.

Bona кома I-e u II-да нава һөвтекіда зыңбайда 4 сәхәта нә зедә.

Bona кома III-a u IV ra нава һөвтекіда зыңбайда 6-сәхәта нә зедә.

Bona кома V-a u комед үйлизында нава һөвтекіда зыңбайда 8-т сәхәта нә зедәтір.

2. Зыңбайда 9-a sunda союза хәвата kolektiva, ыса



wəki illaq həjə, կъңче хүеі зорън бүгүһерън и pera-pera dəste хүә бышон.

3. Bəri xarъne ésə dəste хүә бышон.

4. ZЬ fəraqed җoməri xarъne nəxyn u vənəxyn.

5. Maina xarъna xəlqe (avru) nəxyn.

6. Emişe nəşüştli nəxyn.

7. Pe salfetka (dəzmala sər stole) җoməri dəve хүә təməz nəkъn. Salfetkə u dəzməl hər jəkira gərəke başqə həbə.

8. Wəxte xarъne ləz nəkəvъn, xarъne baş bışun.

9. Nəxyn u vənəxyn rəj tışte gərm, tışte sar jan pəi tışte sar tışte gərm bışyn jan vəxyn.

10 Dyrane хүә təməz nəkъn pe dərzije jan pe tışte majin, lazıtmə pe pərzi tuzkri təne təməzkъn.

11. Guza, pe dyrana nəşkenyn şəkъr u tısted majin, disa ysa.

12. Xarъne şunda dəve хүә te wərdyn pe ava hynəki gərm.

13. Xarъne şunda zъ 1½-1-səhətəke vələzyn u rəhət bışn, dökkarын razen zi

14. Vənəxyn şərave, araqe, pive съ qas zi məzynne male zore bıdnə wə bona vəxyarъne.

15. Rakə wəki nava rozeda cənd cara nan bışyn. Ie həndyk-həndyk, nəky چарəkeva zъke хүеі bıruk tızel kъn u pıkarъбын nəfəse bıksınън əw jək tıqqabılı çansaqja wəjə.

Hərrə Xarъne bışyn nava wədəkida sıvə səhəta 7—8-a, nivro zъ 11—12-a, roze zъ 2—3-a u evare zъ səhəta 7—8-a.

16. Həiwanata' sə, püşik, gərəke pe fəraqed zara xarъne nədnə wana wana paç nəkъn u izne nədъn balesъn ruje zara u ysa zi məalesъn həiwanət cımkı tışte ysa peşda tıñyn çurə-çurə nəxyəsi.

7. Bəri razane kem bəxyn u zi stəkanəke zedə caş vənəxyn.

8. Şıva evare zə səhəta 7—8-a bəxyn je I-lın u je II-da.

9. Bəri evare xüə nəwəstilən pe xəbata mirzə (xəvata xyandıne) u pe xəvata fizikajə ciroke tərsandıne jan ciroke xırvav zarara gılı nəkən u ysazlı mətəloked məjin, cəmki zar zə we jəke dəkarən bəltərsən xəvnəda.

### Nəxçə rezima roze

Səhəta 8-a zə xəwe rəvən.

Səhəta 8—8,5 ci—pəvvine xüə sekən.

laşımə bədnə dərbəzkrıne listəka sər səvə, cəve xüə bışon, dırane xüə təməz kən u həzəri cae bən.

Səhəta 8,45—9 hərnə məktəbe

„ „ 9 — 25 məktəbedə. Rəj dərsə 4-a laşımə fıravinkən (təşte bəxyn).

„ „ 2,5 hərnə mal.

„ „ 2,15 — 3 rəhətəbn (bə rəzaja dyle xüə).

„ „ 3— $3\frac{1}{2}$  nane nivro bəxyn.

„ „ 3 $\frac{1}{2}$ —4 səhəta mərəne (səhəta rəhət bune).

„ „ 4 — 5 həzərkırına dərsa bona rozəradıne u xüəndəna kəeba.

„ „ 5 — 7 Dərse pionera, höktemberika, kino, radio, listəne ky məktəbedə təşkil dəvən dəkarən hərən xüəra bəllizən, komed kef, əşqə cijed məjin.

Səhəta 7—7 $\frac{1}{2}$  Şiv (nane evare bəxyn).

„ „ 7 $\frac{1}{2}$ —8 xüəndəna kəeba şıxı kşandıñ, u xəvated pe həçəta.

Səhəta 8 $\frac{1}{2}$ —9-a həzər bən bona rozəra dəne (roza, re-

şən) sole xyə təməz kyn, kynça, galocha,  
vəbəzərən, qylca vəbəzərən, stola pe pi-  
nəki şyl təməzkyn, u dainyn çije wana.

Bə sər navnişa dərsa teknə cəlte xyə əw ty kteba  
u dəvtəra kizan we dərsxaneda sər dərse wə lazıb ben,  
xyləsə humure xyə çarəkeva bədnə hazırlıbne bona  
dərsed roztıra dıne, wəki paše mətəl nominəm.

Səhəta 9—9<sup>1</sup><sub>2</sub>. Hazır bın bona razane, vəkyn pıvıne  
xyə, həwa otaxe bvd nə gyastıne, sər  
cəve xyə bışon, dırane xyə təməz kyn,  
u dəve xyə pe ave wərdən zə wi şun-  
da paše dəkarın xyəra razen.

Səhəta 9<sup>1</sup><sub>2</sub>—10 Razan.

### Razan

1. Pəl razane (İlahim havine) lınge xyə əsə bışon,  
janə zi pe pezgira şyl rınd təməz kyn.

2. Təvi xəlqe nava pıvınedə ranəzen, lazımə hər  
jək başqə-basqə raze (təvi mərjled male zi ranəzen nava  
pıvınedə) gərə ləhəfa tə, doşəka səpical u bəlgije tə-  
gışk başqə bə.

3. Kynçava ranəzen, izn tynə palto jan kynçed bas-  
qə baveznə sər xyə razen.

4. Havine dəkarın be səpical razen (be kras u hə-  
valkras).

5. Pəlkəvyn, wəki həvte çarəke, jan 10-roza çarə-  
ke rubərgi u səpicale wəjə möjin benə gyastıne.

6. Şər kyn, wəki nava ci-pıvıne wəda kezək tynə-  
bın.

7. Nava ci-pıvınada kteba nəxupın, pak pıoə,  
məqabılı çansaçja wəjə.

8. səre xyə, singe xyə, u styje xyə pe ləhəfe dı-

te nədən, dəste xüə nəknə bən lıhəfe, dəste wə bıra  
bıminə dərva.

9. Wəki həwa xüəşə, dəkarayı pəncəred otaxe bı-  
helnə vəkəri u ysa zi razen.

10. Wəxte razane cıre vesinə.

11. Wəki illaq həjə, caxe hun radızen bəri razane  
səpicale xüə bıgyuherən.

12. Rəx sovə dəşxılyın ranəzen. Wəki dərse mək-  
təbe dəst pe dəvə zə nivro şunda, wi caxı lazıtmə rezima  
roze ysa bıkkın, wəki xəbata çəməlije u dərs hazırkıny  
baveznə səhəted roze (həja cuina məktəbe), ysa zi lazı-  
tmə caxe zar he nəcunə məktəbe, gərəke əsə zə 1—2  
səhəta wapa aza bıbeln, wəki zar xüəra bılızın şə bı-  
vın u dyl—əşq hərnə məktəba xüə.

Xençi zə wi bəri cnjına məktəbe lazıtmə əsə xüaç-  
na we bıxyn janə xəgənpa xüəra bıbnə məktəbe pıheri  
zar kisan dore dəsənə məktəbe, sıye dəsnə sər dərse jan  
nizro.

Rozed rəhətbune bı təşkili bıdnə dərbazkırıycı  
(xüəra bıgərən, fizkulture bılızın, xüəra şə bınn, sər lə-  
kona bılızın, u listynd majın), nava həwa xüəş u bin-  
vəkəri bıxəvətən, cıqas qəwata dədə.

Zə rezima rozejə ətoməri, hər kolektivək u dərsxa-  
nək xüəra dınpvisə cı roze u bəlai sər zara dıkə, wəki  
nava roze bıdnə dərbazkırıycıne əw gili gotıb, cı ky  
nava rozəkeda zar dəkarayı bıqədiyən.

Gərəke şər kın u nəhələn zar xəbata gıran bıkkın,  
xəbata zə qəwata zara dərə, ysa zi xəbated majın  
Məsələ: şewrkırın u əvvəted majınəje ky həja şəve  
dıkşınə u naħelən zar xüəra paki rəhət bınn.

### Qəidə u qanuned xəbata çansaqləmtije zedə

1. Nəinuke xüə təməz kənkən u nəhələn zəf dərəz bınn.

2. Cıqas dəkarayı pore səre xüə kın bıbelən,

3. 10 roza çarəke ave xüəkən, ysa zi səpicale xüə zu-zu bədnə gyastıne.

4. Penç roza çarəke lənge xüə bışon pe ava gərm u pe sabune.

5. Gyhdarije bədən, wəki nava por u ķıpçe wə kezək (spl, rışk, kec) nəkənən, cımkı zə ķezəka məri zu dəkarən pəxuəşlje çurə-çurə bəstinən, nahelən zar xüərəhət razen u jed majin.

6. Қыпçed sərda gərəke hərçar dədwəşinən, təməz kən zə łożə u zə hərije.

7. 5 roza çarəke ci—nəvvine xüə dərkən dərvə bədnə bər téve bıra bina be gyastıne.

8. Wəkl lənge wə xydədə hərnə sər həkim.

9. Navá otaxed radızen қыпçed qıler xwijnəkən.

10. (Hurmured lazəmi bər dəsta rənd bədnə çıkrıne, le ķıpçe nə lazəmi otaxada nəhənən.

Hivjı bəkən zə məzəned male, wəki sər pəncəre pərdə darda nəkən u humurred zedə təp nəkən bər pəncəra, cımkı təşte ysa ronkaja oṭaxə dədnə kəm krıne, le cijsə téridə ķezək u mikrobed majin peşda ten je ky tıqabılı çansaçıje mervən, əwan cijsə téridə zu dəkarən cijsə xüə bədgərən u kona xüərə sekən.

12. Hivije bəkən zə de—bave xüə, wəki otaxada janə bər cəve zara qələne nəkşinən.

13. Wəxte xəbate rast runen, bər stole.

14. Hivije bəkən zə de—bave xüə, wəki pərə xərç nəkən sər şərave, araqə u ysa zi sər qələne.

15. Şər kən bona təməzajə həjata xüə.

16. Həjaṭada şınaja kylilka bəsəkinən u baş gyhdarije bədnə wana.

17. Məktəbade təşkilkən postə (qyle) sanitärje.

18. Cı ky məktəbedə, kolektivada xəisətə baş—bə-

тъңci u гылi gotьne dьne hun hin dьvьn u wera derbaz  
dьkьn, выхебытп, wекi wan гылi gotьned bas derbazi na-  
va mala хуэ кып.

19. Вънда бөр  
бъсев u төрбати бо-  
на хуш u бъре  
хуэi bсukra, wекi  
зь wе тьште bas hin  
вънъп.

20. Въхипъп  
ктеbed дорхәдса çан-  
саqləmtije, сәwa  
derbazkьn, wекi  
nəxуəş nəkənъп, çan-  
saqъп u jed  
majin.

21. Binе bira  
хуэ, wекizanbun u  
ylme çansaqtije zi  
mера əwqas lazь-  
мә, сәwa пъvisar,  
хуэндъп, сәwa мә-  
гъве хуендire hе-  
sav lazьмә, ysa zi  
gәrеке qәidә—çanune çansaqləmtije възапъв.

22. Въ dъleşijar neziki hrrmure çымтә въп. Тәмъз  
хуәикъп kтeba u haçәted sənətxana.

23. Въnherъп sәr tәmъzaja klubä u pionere.

24. Қомәke въdpә de—bave хуэ саxе malda xәba-  
ta sъvъk dьvә.

25. Sәr kъn bөr plantije u qәlъп қьшандъне.

26. Nәdnә lәqандъне (хърав krъne) rezima roze.

27. Tekәvnә nav çerged «xace sor» u mahike



Waxte хуәндъне rastruni

„pızmame sor“, bıxəbıtyıp cəwa məzına, ysa zi zared bıscuk teküp nava çerged wana.

28. Hin bın náve komed ylme sanitarije u əskərlje.

29. Hin bın cəwa կoməka əwıbyıp bıdnə mərijed bırinđar.

### Bıdnə qəidəkrıne səhət u xəbata xyə

1. Wəki səhəta xyə bıdi qəidəkrıne, te zéf təşta bıki u wéde təi vala zi həvə.

2. Wəki bı qəidə qanun bıxəbıti, te ləvhətən kyta bıki xəvate xyə u zéf zi nawəsti.

3. Xəbata iro navezə – sıbe.

4. Caxe vədiləzi wəki razejlı կыңce xyə bərədji navezə wan dəra kədəre rastlı tə hat, lazımtə bı qəidə qatki u dajni sər çıki başqə, wəki cane sıve radıbi կыңce xyənəgəri u dərəngi nəbi.

5. Dərsxaneda cəwa dərsək kyta dəvə, bona dərse һazır kə, əw cı ky sər dərse we tə lazımtə be kteba, hybre, qəländəşə u jed majin.

6. Maldə xyəra başqə xyəikə şkaf, qytılıja çıje başqə, wəki kteb u hummure xyə dajni we dəre.


7. Əw hummured lazımi tə ten cane ekskursjae, litsynne bər dəst xyəjkə, wəki wédəda bıvini.

8. Hər xəbatəke wəxtə dəst pe dıki, bəre əwıbyıp dyşyrmış bə te cı bıki? zı cı dəst pe bıki u zı cı te bıdi kytakrıne?

9. Wəxtə xəbatə dəst pe dıki, lazımtə dəst pe bıki zı xəbata cətən, cımkı paše dəwəsti tərra dımlıne xəbata majin ja ky hesajə.

10. Caxe dəxəbəti ləz nəkəvə zəb həmuşka cətərə rəhət bəxəbəti, le rast bəxəbəti.

11. Dəst pe krıqə hər xəbətəke, ləzimə bəre əwlən bənəvissən sər bəlgəklı başqə (bənəvissə, şkyla bəkşinə,



### Zozana pionera

pragrame cekə) u paşə dəst pe rəkə xəbatə xyejə təməz.

12. Zəb xəbate şunda top kə haçəted xye kteba dəvtərə kylng, mər, balṭə u jed majin.

13. Xəbatə xyejə təməri gışk bənəvissə nava dəvtərəkə məzvanda, wəxtə ky ty zanı we keri tə be.

## Zozanada gərəke zar rəhət bəy u saqləm bəy

He 17-e məhə adare (1934 s.) nəv qyrared komitətə H. T. Ç. K. T. Z. hatə danine, wəki: „Neta xəbata pionera gərək gılıje fərz bəvən zozanada dərhəqə təşkilikləna çansaqləmtija zara, xəbata saqləmtije lazıtmə nava zara başqə-başqə bədnə dərbazkırıne cəwa xəbatəkə çəmətə kulture u xəbata massage. Nəhələn zozanada bədnə dərbazkırıne xəbated başqə, cəçurəl xəbat zi dyxazə həbə“.

Le he par zi gılıje hani fərz zozanada nədəhat qədəndənne u dərbazkırıne əw woxt həjə əm zara zəf dədnə xəbate bəy həraljava, əw zi bəy kisi wəde wana. Bəre sərkəre zozana rəhətbun həsab dəkryən cəwa ky notla təstəki u zar bərdədan ke cəwa dyxast ysa zi xyəra dərbəz dəkryən.

Zə sərkartja ve forme əw pezda dəhat, wəki zar nivi zə zozana dərəvjan dəcunə male xüə, je majin zi rəhətbuna xye we forme dərbaz nədəkryən cəwa ky lazıtm bu u məna ve jəke zi rəhətbuna zara zozanada dəhatə əw əstandənne. Çansaqləmtija zara zozanada gərəke bıvə gılıje peşən. Zə Qəidə u qanune zozane gərəke kəs dər nəe, sərja əwylən rezima roze ja ky lazıtm he bədnə bərkkrıne u sər we jəke zi bəxəbətyən xəvata xüə bədnə dərbazkırıne.

Dərkətəna zozana bona zara zəf təstəki məzənə, cəmki he zəvəstaneda nola xəvnəke dəhatə bər cəve wana, he dəst pekryna bəhəre zar hazır dəvən bona dərkətəna zozana.

Zozana pionera, əw həjə qəidəki zə həmuşka cətər bona hinkrına zara.

Caxə he dərnəkətənə zozana, hər sərkarək təvi aktivə pionera gərəke pe ylvania, gəlo zared ky dıçənə zozana zə həmuşka zəftir cə həz dıkkən.

Zozanada əxtərja məzənəna gərəke ylvania bona wan listənə, cə ky zə həmuşka zəftir zar həz dıkkən, məsələ cekrına modelə, cekrına haçəted çurə-çurə u jed majin, bona we jəkezi həta dərkətənə zozana kolektiv gərəke wədəda bıdə hazırkıryne material u haçəted lazımlı.

### Bə həzər dərkəvyn zozana

Hər jəkira gərək əjan bə, wəki peşdacujina xəbat zozanə wi caxı başə, cıcxaxi xəbat zuva bə aqşılı hatlıjə təşkilikrına.

Çəm mə sərkare (kolvar) pionera təne ve dərəçəda dyşyrmış dıvən əw zi əw qas xəbata wanə zedə həjə, wəki gəlije dərkətənə zozana baş nae hazırkıryne. Debaye zara, pioner xüə կoməke nədənə sər hazırkıryna xəbata dərkətənə zozana.

Peşdacujin dərhədə dərkətənə zozana pırsed zərənə:

1. Dıtna çıje baş bona zozana zara.
2. Dəstanina kadred baş (sərkar—kolvar, həkim mərije fizkulture rınd dılibən, kəvani, malxye u jed majin).
3. Gyhdartije bıdən, wəki wədəda hummure xarınə zə ci benə gyastıne.
4. Uşa ylvania, wəki zozanada invertare ky (haçət) lazımlı ten gəşk həbən.
5. Dəst xın bona zara kılıbətənə, je siasətije, je bədəwje wəki həwasa zara pera be.
6. Rezima qəwili dəlinən, wəki zə rozə əwəlin bıd-

nə dərbazkrıne zozanada. Wəxtə dərkətəna zozana gərəke ysa bədnə sazkrıne, wəki zar he reva hənəki hini tərbətiye bən, zə alije dənva zar gərəke dyl u éşq zə de ba ve xüə bəqətən, ysa zi de—bave zara dyl—éşq zə zare xüə bəqətən, sər qılıje hane lazıtmə sərkare pionera, pioner aktiv xüə u de—bave zara wədəda dysyrmış bəvən.

Bona ve jəke zi nava şewra kolektivada gərəke be şyrovəkrıne u qırar kən, cıka zə zara kılzanı we bəbbənə zozana, bəcə qanuni, wəxtə bəgħiżnə we dəre, ke we zara həldə u kedəre we pəja bən u qılıjed majin.

Cənd mərija zə zared məzən gərəke zu bəşinənə zozana, wəki we dəre təvdarəke zozane bəkən, xyləsə həmu təştə wədəda dədnə hazırkrıne.

Əw ky wədə həjə, wəki roza éwħiđn pıkarən bətəşkilti dərbazkən xarən u şiva zara, zar bırci radbəzen u kemasiye majin. Əva zi cəwa ky kemasiğə nə ɛuk gərəke bədnə həlane.

Lazıtmə wədəda gyhdarije bədən sər dəstxəstəna xərçə re, biletə, avtamabila jan maşına.

### Zozan gərəke hazırla bona həldana pionera

Pırsa zozana éwħiđn gərəke bəbə bəzartəna ci kılzanı ky arṭımje dədə.

1. Xüə xüəkən zə nəxvəsiye xırvav.
2. Bə rasti bəinə dərbazzyne qanuned salqəmtiye.
3. Bədnə cekrəne məldaşa bona lıstəna fizkulturə u səva lıstənəd majin.
4. Şxyle ekskursae dajnən sər dərəçəkə bılynd u ysazi gərandıyne u taristilje.
5. Ciye zozana kəvş kən u kone xüə vəgrən ciye ysa, kedəre epeçə durən, zə gynda zə bazara wəki zə

wana nəxuəşləje həlnədən. Xənci we jəke çiye zozana gərəke çəmtçymə ninbə, şıly ninbə (wəki təe nəstinqən)

Çiye pəmzda, şıly, çəmtçymə gərəke zozana təşkil nəkən we dəre.

### Gərəke zozan sərdəst bə bə həwa pak, ave u təve

Bona zozana lazıtmə çiye həlbənd, bəroz u çiye tév zəf le dəgərə. Çiye bəroz bona we jəkejə, wəki zar bəkkarəvən vənnə təve hildən je ky çansaqləmitija wanara zəf pakə, av gərəke nava sinore zozaneda bə, xənci we ave ja ky zar dəkkarən tekəvne, ysa zı lazıtmə ava başqə bona vəxýarlıne. Bona zozana gərəke həvə məşə, bəq, wəki bina zozana vəkkəri bə u həwa we xyaş bə. Zə ali je majlınva zozana zara gərəke dur bən zə duje fabrika u zə şoşəd təz. Alije zozane jə pak əwə, wəki carnıkkale zozane çiyled bədəw həvən şinai, kylilik, elja, gəlli wəki zar bəkkarəvən hərnə wan dəra ekskursiae.

He başə, wəki neziki zozana həvən kolxozed məzyn gymrəh dəwləti kedəre ky maşined məzyn hənə, çiye maşinə traktora u jed majln.

### Bəzartına avajed zozana

Bona bəzartına avajed zozana jan wəxte təzə cek-tıne, gərəke zanıbən qılıjə zerən.

1. Bona zara otaxed başqə.
2. Avaje xarınxane.
3. Bona klub, listıne u çiyled başqə.
4. Ceşmə, çiye sər cəv şuştıne, həmam, çiye kənç şuştıne u jed majln.
6. Aval bona sərkara u xəvatcija.
7. Aval bona dəxtərtiye u çiyled başqə bona nəxyasə.

## Çije zozana

Çije zozana kedere ky wəxte zozana pionere se patə zəbəmre xyə dərbaz dəkən, gərəke ysa bəvə, wəki bəkkarlıyın xəestəna wana gəşk bədnə qədandıne.

Nava otaxəkeda zə 20 mərija zedətər nədnə razan-  
dına, zəf cətənə nava kolektive ysa xəbate bəvən u sə-  
va we jəke zi şəşbun peşda ten. Sər kərəvatəke izn tynə  
dy zar razer.

Əjanə, wəki çije razana gərəke zəha bə u ronkajı  
u ronkajı, pəncərə otaxa vəvən jan zi pəncəred bəcük  
həvən. Pək dəvə wəki orta kərəvatada həvə tymbuckə,  
bər sərə kərəvata runıştok həvə, ysa zi çije hər jəki baş-  
qə həvə, wəki zar cotka dərane xyə, paraşok u stakane  
xyə dainən we dəre.

Zozanada lazıtmə kılərə başqə həvən, wəki zar hur-  
mure xyəi mal, jan ķıncə xyəi başqə dainən we dəre,  
çəmki əxtəri tynə wana dainən otaxā razane (sol palto u  
hurmured majin).

## Xyarənxanə (çije neñ teda dyxyn)

Xyarənxanara başə, wəki çije wāna balkon bə, sərə  
wana gərti bən, ysa zi wi alija kli alijava ba te. Orta ru-  
nıştəkada zə metrəke kemətər gərəke ninbə bona dər-  
bazbune u təməzkrıne. Çije xyarənxarlıne gerəke nezi-  
klı kuxnjaje bə, xyarənxanə gərəke be xəməlandıne pe  
gyla, plakata u lozunga.

## K L U B

Klub bona lıstına u wədə dərbazkrına zaranə, İl-  
ham woxte baran dəbarə u zar nəkkarlı hərnə dərva xyə-  
ra bəlizən. Klubada gərəke həvən runıştok kyrsi çije ķı-  
teba, şkaf bona xyəikrına hurmured lıstıne.

## CEŞMƏ, DƏSTŞO U DUŞ

Ceşme kyra u qiza gərəke başqə bən. Hər koməkəda (ja kyra u qiza) gərəke zə 15—20 gylk həvən. Ceşmə gərəke ysa bədnə cekrəne wəki zə avalje zozane zəf dur nınbən, ilahim bona şəve, şəve ceşmada ronkai gərəke ésa həvə, le ceşmed hənəki durnı wan dəra lazımla dəstşo dainbən, wəki zar sər cəve xyə bəşon, ysa ceklən wəki zə krantəki zə 5—10 zar bkarlıbən sər cəve xyə bəşon.

Krane duşə ysa dainbən, wəki bər hər jəki 20 zar bəkəvnə bənlə u xyə bəşon. Bona cekrəna émbara (bák) duşə çiye ysa ķıvş kən, wəki pənçəd (téve bəkəvnə sər émbare səva av hənəki gərm bə.

Zə həmuşka setyərə émbarā fırə sekən, le zə 50 santimetra kur ninbə, wəki av hesa gərm bə. Rəx duşa gərəke həvə sakıb, wəki zar ķıncə xyə dardakən u ysa zi həvən runıştok.

Duş wi caxi zə həmuşka zəftərə lazımlı ten, kənge ky zozanada av kemə u ty çəw, gol, cəm. Xənci duşə u ķətənə ava sar, hər zozanəkeda gərəki həmam həvən, wəki zar 10 roza çarəke pe ava gərm u pe sabune xyə bəşon. Wəki ləvanina həmama tynə u qəwəta wə nagħħiżże həmama sekən, wi caxi dəst xən sitbla jan kupa bona gərmkərķa ave. Bonə ķışjana ava qbler vəkoñon çəwa wəki paşı xyə şuştıne av teda bəkşə.

## Kuxni (çiye xarşne cedəkən)

Kuxnlada gərəke peltə həvə, çiye bələvanına fəraq şuştıne, buzxonə, haslətxanə u çıjed majin. Wəki bəkərəvən zə dəste meşa xarşpxadə təməz xüəikən, lazımla pənçəra bədnə gərtıne pe tele telegrafa hur. Dəve

qytja gəmara gərəl bə, wəkl meş sər təp nəbən u nəxye-  
şie peşda nəjnyən, jan hyndyre xarəpxanə jan dəvra da-  
nnyən kubə ava kəlandijə təməz.

### PARƏVƏKƏRBƏNA AVE

Çijsi ky haşnə bəzartıne bona zozana, gərəke ysa-  
zi sər dəst bə zə alijsi ava başda. Gərəke nəhələn, me-  
şa pe ava kanijsi bəd neav krınp, ysa zi nəhələn sər-  
kanja kənçə u fəraqa bışon, nə hələn ava kanijsi çıkida  
gol bə, cəmkı caxə av çıkida zəf gol dəbə paşwəxtijsi gə-  
ni dəvə u peşda tində çurə-çurə nəxyeşija.

Madana kanijsi gərəke be gərtıne pe cimə jan pe-  
kəvəra u pe xızge, wəki aya təməz bəkarlıbə bəghizə ci-  
wəkl av te xəyikrına kəpada, sitəlada, dizada jan fəra-  
qada u jed majında, lazıtmə wan fəraqa hərətəm pe ava kəljəl  
bışon, şər bəkən qyler— zəng nəknə nava kupa, diza u  
sitəla, illahim nava ava vəxýarlıp. Caxə hun dənherən-  
zə ava nəkəllai nəxyeşie hune bəstinən, wi caxi baş bə-  
kəlinən bədnə sar krınp paşə vəxun.

### AVA QYLER ZB ZOZANA DƏRXƏN

Ava qyler, ja kənçə, həmama xarəpxana u ava qy-  
lere majın, nava borjada nava zozana zə 150—100 met-  
ri dur bədnə rəzandıne, ysa zi gyhdarije bədən reva av-  
çıjed majında sər həzdu gal nəvə.

### DƏRXƏSTƏNA GƏMARE ZB ZOZANA

Dərxəstəna gəmara zə nava zozanada əw qylije çan-  
saqlamtijsi Jə peşnə, zə həmuşka fərz u lazımtırə.

Lazıtmə gyhdari bən, wəki zar xençi cuina ceşma-  
çıjsi majin nəcnə dəstave, wəkl dorá zozana təməz bə-  
minə u biñ, nəkəvə wandəra.

Çaxe gəmar top dəvə teknə nava qytje dəvgürti u cəwa qytı təzli dəvə, davezən wan dəra, kedəre lazımtə. Cəwa gəmar zə qytje davezən pera.pera qytje bədnə təməzkrıne pe dərmanı.

Gəmara xarışxane, zedəbuna şlı top kən nava cəla u çar-carazi ava ķılse bırezinə sər. Sər çəla bədnə avitləne şinal, ja ky nahelə zə ava qıler nəxüəşl peşda be, həlbət cəla əsə dəgrən.

Gəmara avaijed başqə·başqə te top krıne sər gəmara toməri (bəri evare), қaoqza·başqə kən u bışəwətinən.

### Sən minimuma zozana

Hər zozanək gərəke həsabkə sərdəstia avaijed rənd bona çıje zozane, məzənal u fırəbuna zozana, çıje avalja u jed majin. Bədnə nəvisare sən minimuma zozana u ysa zi programe cekən.

Çavdarja qədandına sən minimuma zozanada çara əwyılın dəkəvə sər sərkare zozane. Lə mənija ve jəke zi, cəwa həkim, ysa zi sərkared majin gərəke ysa bəkən, xəbatcije ky dəxəbətyən nava şyxyle pionerada u zozane gərəke mərje bələnd bən u sər kyə bən, wəki bəkərəbən wəxte xəbata dərkətəna zozana dəst pe dəbə. qırara sən rezime bəqədiñən.

Zə sərkarija (məzənə) həja pioner gərəke nasja sən minimuma rezime bən u baş bəzənəbən qırara we. Xənçi zə wi bona dərbazkrı u bəlakrına qanune rezima sən minimuma lazımtə mərie başqə kəvş kən zə kollektivə pionere zozane tenə bəzartıne brigad je ky dənherən sər qədandına qırared rezima roze.

Həkim u sərkare zozane təvaji brigade dədnə bəzartıne posta sanitarije, bona nəhərandına çıje zozane, klub, xarışxana, məldanə kanıja u hale çıjed majin.

Mərъved dъxəbətyən nava posta sanitarije həmu allija-va dъxəbətyən, wəki pъrse rezima sanitarije hərçar bənə qədandınyne.

Dordar zъ alje xуə dъnherъn, wəki gъligotъne san minimume rъnd bənə qədandınyne, wəki tъşte kemasi u tъqabvili san minimume həvъn dordar dərhəqa wan kemasja əlamətije dъdə kolvara u doxtъra.

Mərъved dъsəkъnpn sər posta nişane wana gərəke həbə, wəki pe nişane zъ jed majin bənə başqəkъyne. Əxtərja məzъn gərəke bъdnə dordar, hyrmət u xatъre wana gərəke həvə nava zara, wəki bъ russpı bъkagъvun bъkhəvъtyən.

### **San minimuma ware zozana**

1. Cél u nəwala bъdnə rastkrъne, jan diwara dai-pn. Céla bъdnə țbzikrъne.
2. Əxtəri tynə nava sinore zozana tukъn, qəlyne bъkşinən, gəmara bъrezn.
3. Sinore zozana hərro gərəke, be təməzkırne u av rəşandınyne.
4. Bona gəmare u tukrъne gərəke həbən qytı fə-raq, fəraq səva tukrъne datının qylca.

### **San minimuma məjdana listъne**

1. Məjdana listъneda gərəke həbən cənd həv runış-tok u erəcəzi kyrsje dъrez bona rəhətbuna zara.
2. Məjdana gərəke hərro be gezikrъne.
3. Nava sinore məjdana edə gərəke həvə ava vəxu-yne.
4. Wəki carnkale məjdana şinai tynə, bəri listъne ave bъrəsinən.
5. Məjdana da elektriqe bъdnə dərbazkrъne, wəki ron-kaçı bə.

## **San minimum Oṭaxe razaneda**

1. Bər şemike oṭaxe razane pine şyl bavezən, wəki ħħinge xuę təmъz kъn.
2. Wəki érde oṭaxa razane xħeliję ave bъrəşinъ paše gezikъn, le wəki pole pe pine şyl jan pe gezlila şyl təmъz kъn.
3. Wəki ilaq həjə bъra pənċere oṭaxed razane hərtüm vəkъri bъn.
4. Sər či—nvina be wədə u be əxtəri vənələzъn.
5. Nava oṭaxed razane humure zedə (karzinčka, qytja, ķūnċed zedə u humured majin xuęi nəkъn).
6. Cəwa ky sъbe hħejjar dъvъn pera-pera zъ čije xuę ravъn, orħana bъkšinъnə čiki baqqə, 15—20 dəqa bъra či—pъvīne wə vəkri bъminə wəki bina wana təmъz bə. Listъka sъbe bъkkъn paše či—nvina ḥopkъn.
7. Şəş roza çarəke činvina dərxnə bər təve.
8. Wəxta oṭaxada kec bliżer dъvъn, pera-pera pole oṭaxe pe nəfste bъdnə təmъzkrъne, cъmkı nəft қoča keca dъdə bъrine.
9. Əxtəri nədъn nava oṭaxed razaneda qəlъne bъkšinъn, bъlizъn u łoże bъlənd kъn.
10. Wəxte səhətə razane kər bъn, wəki həvaled wənə majin bъkarbъn xуəra rəhət räzen.

## **SAN MINIMUMA XYARĘNXANE**

1. Sər érde xuagъnxane həstja, xуgъna zedə, nan u tħışted majin nərezъn, lazymə bər hər stoləke fəraqa daipъn, wəki zar tħista nərezъn sər érde.
2. Wəxte nanxuagъne qəjdə u tərbat gərəke həvə, nəqṣredai zъ wejəke, wəki əw lazymə bona nfaqe.
3. Hər қoməkera xuagъnxaneda čije başqə-başqə gərəke həvə.

4. Wəki hewa aval gýranə həwa xuaňxane hərtəm gərəke be gyastıne.

5. Pine (dəstəxan) sər stole, nan xarınne şunda hərtəm bədnə dawşandıne.

6. Nan xarınne şunda, pole xyrəkxane pera-pera bədnə raqşkrıne.

7. Gəmar gərəki be topkrıne nava qytje gəmare u dəve qytja bəgrıb.

8. Nəhelən paltova, kymava runen xyrəkhaneda.

#### San minimuma kuxnje (çije xarınne ce dəkən)

1. Çije kuxnjeda hərtəm gərəke be təməzkrıne, wəki érde we polkrijə—bəşon.

2. Hyndyre kuxnjeda hurmur u ķınced zedə gərəke tynəbən.

3. Xarınxaneda əxtəri tynə razen.

4. Pe pine şı łoża hurmur hərro gərəke be təməzkrıne.

5. Əxtəri tynə kuxnjeda qələne bəkşılıb, ķıncə bəşon u tu kın wan dəra.

6. Fəraqed nəşusti nəhelənə həta sıvye.

7. Fəraqed ńzi gərəke benə xyejkırıde çije gırtlı, jan zi hyndyre şkafed gırtlı başqəda.

8. Lazıtmə hərtəm şər kın bər berəvbuna meşa nava tarelkada dərman dainın sər pəncəra Jane zi pəncəra pe pərde serdəsti bədnə gırtıne.

9. Fəraq gərəke pe dy ava benə şusıne pe ava kəlandı u pe ava gərm.

10. Қıncə xəbatcijed kuxnje gərəke təməz bıb, səre wan kyme sıpı bıb, Jane dəzmale təməz bıb. Dəste wana şuştı u təməz bıb.

11. Kuxnjeda dəsişo həvə, wəki xəvatcije kuxnje hərgav dəste xye bəşon.

## SAN MINIMUMA CEŞME (DƏSTAVE)

1. Ceşmə roze çarəke nə կemtər gərəke be təməz-krъne.
2. Ərdə ceşme hərtəm zъha xуəikъn.
3. Dore ceşme hərtəm gərəke be gezikrъne.
4. Ceşmada şəve əsə ronkaji həbə.
5. Hyndyre ceşme hərro kыls be rəşandъne.

## XƏBAT U RƏHƏTBUNA MASSAJE ZOZANADA

Bъ sər qyrara rezima տomərje hər kolektivək gərəke xуəra ьынъvisə rezima başqə.

Rezim bъ səhəta, rezima roze zozaśada-

Sübe səhəta 7-a hъşjar bun.

„ „ „ 7—7,30 listъk, top krynaçija u sərcəvşuştъn.

„ „ „ 7,30—8,0 caj

„ „ „ 9,0—11,0 topbuna kolektiva u dərse fizike.

Nivro səhəta 11,0—12,0 bəroze téve. mъzdana sing u sovəkari

„ „ „ 12—12,30—rəhətbun bəri xarъne

„ „ „ 12,30—1,0—xarъn (nade nivro).

„ „ „ 1,0—3,0 səhəta mъrъne.

„ „ „ 3,0—4,0 xəbata klube.

„ „ „ 4,0—4,30 caja bəri evare.

„ „ „ 4,30—6,30 xəbata çyməte lazъmlı, jan xəbata koma.

„ „ „ 6,30—7,30 listъna fizkulture u əşqdarje we.

Bəri evare səhəta 7,30—8,0 - şiv

„ „ „ 8,0—8,30 səhəta aza

„ „ „ 8,30—9,30 zorda anina bəlraqe.

„ „ „ 9,30—10,0 paldъn razen.

Şəve səhəta 10,0—7,0 (şəv) razan.

Dəvək zi bona həmu zozana zə [rabuna xəwa səve hatiğə danine səhəta 7-a. Əw wədəki laiqə (başə).

Wəxte zəngib ledixə, gışk çarəkeva (çinçvinə xəvə vəkəri dəhələn) bə rəv dəsənə məidana lıştəkejə səve.

Listəka səve nə ky fizkulturajə, əw həjə şədandına organizma mərəv. Əm zapınp, wəki təvi zare qənçra ysa zi hənə zare səst u hənləki nəxüəş zi, zə zared ysa pıçarınp, həmu xəvata bəxuazınp cə ky žə jed saqləm te xystəne.

Əmre pionera te həsabkrıne zə 9—16 salı höktemberik məzənp zi dəkarınp pioner həsabınp), ve forme zi əm dəvinınp, wəki zar gışk bə əmre xəvə jək nıñınp, nava zarada hənə əw ty zar je ky dəkarınp epeçə xəvate bəvənp, le ysazı hənə əw ty zar je ky pıçarınp əwə xəvate bəvənp cə ky zared məzənp dəvənp. Bona ve jəke zi gər əke zara bəlai sər koma kınq angori əmər u çansaqləm-ija wana.

10 dəqə listəka səve wi caxi təne käre bəydhinə zara, kənge ky listək te dərbazkrıne ésq u həwesa zara pera te. Pəl listəka səve zar gərəke pera-pera çanə xəvə mızdənp, dırane xəvə təməzkınp, sər cəve xəvə bışon, səre xəvə şəkınp, kınçə xəvə xüəkınp, çi-pıvvine xəvə rınd topkınp u dəren hərnə cae.

Cai dəkşinə zə  $7\frac{1}{2}$ —8-a. Cəwa vəxarınp cae kyta dəkənp gışk həvra dəsənə çiye hylbrandına bəiraqe, zə bəyindikrına bəiraqe şunda novədare zozane xəbate parə vədəkə, əlam dəkə pıxtə təzəjə roze u paše kolektiv bə təşkili dərbazi sər xəbata xəvə dəbənp.

Rəst səhəta 9-a dəst pe dəvə top bona kolektiva u koma (oqak) jə ky dəkşinə həja səhəta 11-a. Nava rezima zozane gərəke ysa zi be қıvşkrıne wəde başqə, wəki zar bəkarıvənp xəvate aqı u məhsulatije zi bəkənp.

Wəxtə bəlakrъna xəbate gərəke həsab kъn, ky paş-  
axrja xəbate u əw xəbat pe kizane ky zar mъzul dъbъn



Тəmъzkrъna drana

wəxtə he dərbaz nəbubunə sər xəbata təzə. Rast danina  
səhəta xəbate u rəhətbune təneje, ja ky<sup>¶</sup>dъkarə émre zo-

zanara\_ қарәкә baş bıghinə, u hərtəm gərəke bər cəva  
bə şai u qəwəta zara, gəlo kızan zar cəqası dəkarə bıxə-  
bılıtə, kızan cə xəbate dəkarə bıbbə u jed majin.

Nava zarada hənə əw ky zar, je ky bə əxtərja hə-  
kim nacnə sər<sup>t</sup> listəka sıve, je ysa dəkarən sər xyə bı-  
xəbətyən. Xəbata sər xyə te həsavkrıyən şuştına pine hur,  
dəzmala, şuştına gora, pezgira, xəmländına avajı, həzır-  
ına bəroza téve (vanna) u jed majin. Zb səhəta  
11—12 a bəroze téve, sovəkari.



#### S o v e k a r i k ъ r ы

Zb səhəta 12—12,30 dəqə te danine bəri xarıne rə  
hət bun, jan səhəta aza. Nava wan səhətada zar dəka  
rın bə təşkilti bıkkəvnə meşə, kəvş kın xyəra listəke ysa  
wəki bə kolektiv həvra rəhət dərbaz kın.

Kolvar (sərkare pionera) dəkarə bona zara listəkə təşkilkə, le zore nədə zara, wəki əsə gışk bılızıñ, cımkı wəxte ysa sər rəza dyle zarənə. Ysa zi nava wan səhətada klub u կътебханə vəkərijə u zar kedəre dyxazıñ dəkarən hərən. Wəki zar xüə-xüə listənək dəst pe kırnə u xyəra dlızıñ, listəna watna nədnə tərländəne.

Səhəta 12—12,30 dəqə nan xarən. Nava xarəne dərəkə həvə. 40% f nıfaqə (qıçıjat).

Goşt, hek, bırrıç pıncar, run zéf lazımyň zarara, cımkı nava tışte ysa nıfaqe zéf həjə.

Wan roza, kəngə xəbata cətən te kıvşkrıne, jan zapıñ şuxyle cətən həjə (ekskursijə, re cujin, xəbata fizikaejə cətən u jed majin) pakə wəki қalorija nıfaqe be zedəkrıne u xarəna rınd bıdnə cekrkyne.

Səhəta 1,0—3,0 pəj xarənera rəhətbunə wəki, rəhətə a xarəne şunda bı qəidəti dərbaz kın cəwa ky lazımə, wi caxi cartıkkale zozana zı həmu alijava be kərkrıne, wəki zar bıkarıbın səhətə xyəl rəhətje baş dərbaz kın. Zara pəi təməzkırna lınge xyə rəhət vədə ləzən u xəvərdəna wana te bırine, əxtərja kəsəki tynə xəvərdə. Zar bı qəidə gərəke vələzən cəwa ky lazımə.

Wəxte səhəta mırıne borçlininə, wəki əsə razen, dəkarən kər vələzən sər cijs xyə le ranəzen.

Sərkər zi gərəke təvi zara səhəta mırıne dərbazkə.

Zı 3,0—4,0 səhəta klubajə-klub gərəke ysa saz kın, wəki həwasa zara pera be, Klubada gərəke təşkil kın xəbata komed xyə-xytiye radio, foto, կome tatrona, listəne çurə-çurə şaxmat, şaski kṭeb xyəndən u xəbated majin.

Zı səhəta 4,0—4,30 caja evare, zı cae şunda rəhət bın u mızıl bın bı listəne rəhət, le gərəke gyhdarlı bın zar, gələki nəwəstər zı qəwətə dəren, qəwata xyə bıra bıhəln bona xəvated majin.

Зъ сəhəta 4,30—6,30 wédə bona xəbata çəməte. Xəbata pionera қarəkə məzyn dəghlinə çəməte, wi caxi, kənge ky sərkare wana<sup>w</sup> wana xəvata pionerra gyre dədən xəvata çansaqijera u saie wanra.




Səhəta rəhət bünə

Зъ сəhəta 6,30—7,30 ləqandına fizkulture u listına  
əskərije.

” ” 7,30—8,0 şıv zъ həmuşka setvərə xərçna şır  
bə jan pənçar bə.

” ” 8, — 8,30 Səhəta azajə.

” ” 8,30—9,30 Nherandına xəvated roze şew-  
randıñ, gılı gotvne roze, ķurə n  
zorda anina bəiraqe.



### Т ь в ь п г а г ь р к г ь н

Nava rozedə dədnə hazırlırkынə dara bona қura  
agyr, wəki şave bəsxylıñın. Dora kizan kolektivejə, wə-  
ki sylre қura agyr bəsxylıñə, əw kolektiv gərəke wədəda  
para u sərgina təp kə bədə hazırlırkынə, bona runıştan-  
dına zara cılıa bədə cekrkyne u jed dən.

Bər kura ağyr sərkare pionera xəbər dədə dərhəqə  
krına xəbata roze, əjan dökə qəwmandıne gılıjed rozejə  
təzə u jed dəne, zar zi runıştı gyh dədnə sər xəbərdan  
na wi, ve forme xəvərdan gərəke bəkşins zə 15—20  
dəqa nə zedə, wəki zar eçz nəbən, baş dəbə, wəki gılıjed  
roze naya gazetada zarara bədnə əjankırıne.

Daklad u ələmətiyed majin bədnə əşqkkırıne pe lozun-  
ga u klama. Bı ve forme dəkarıb nava zarada peşda  
bının gyhdartije u tərbətije. Xyləsə kura ağyr gərəke zə  
30 dəqa zedə nəkşinə.

Lasımə gışk gyhdarije bədən sər zordanına bəjraqe tıńı,  
·wi caxı ələmətiye dökən kemasiyed roze u pioner gışçərə-  
keva gərəke gyhe xüə dainın sər wan gılıjagotına, wəki  
bəkarıbın roztıra dəne kemasiye xəbate bədnə holdank.

Xəbat u krına roze te kytakırıne bı klama u bı lo-  
zunga. Keləka kura ağyr gərəke vəkələn bira ave jan  
zi balone pazare dardakıb, wəki bəkarıvın wəxtəda sər  
kın bər pazare.

Zə səhəta 9,30—10,0 Razan,—bəri razane dökən  
wan qəidə-qanuned roze, je ky hərro te dərbazkırıne.  
Gili te danine dərhəqa saqləmtija u rəhətbuna zara,  
cümklı zar naya rozedə epeçə qəwətə ında dökən, bona  
we jəke zi lazımə şəve rəhət razen, wəki zar bəkarıbın  
səva pezdacuina xüə u bona xəvata roztıra dəne qəwə-  
te bəstini.

Zozanada zar gərəke zə 9 səhəta zedə ranəzen.  
Səhəta 10 a zar əsə gərə naya çi-pıvına bın, u ysa zi  
lazımə bədnə təşkilkrıne qərəwyle şəve, le zə pionera  
əxtəri tynə qərəwyla bədnə səkənandıne.

### Xəbata kolektiva dordar

Kolektiva dordar gərəke gyhdartije bıdə sər xəbata  
zarajə toməri, sər tərbətje u rezima xarlıqxane.

Хәбата әwылып әwә, wәki мәидан u otaxed razane-  
herro wәdeda bүdnә tәmьzkrүne. Әw xәvat gәrәke be-  
krүne wi caxi, kәnge ky otaxed razaneda kәstynә, sәhәta  
9,30 - 10,0 u sәhәta 4,30 - 7,0.

Gyhdartija xарыпхане zъ hәmuška zéftyr wәdә dyxa-  
zә, bona we jәke zi kolektived dordar gәrәke xәbata xyә  
ysa bүkъn, әw pionered hatынә kъvşkrүne xарыпханeda  
bүxәvүtyп nәminъп xарыпханада hәja bәri evare. Lazъmә  
wana hәrtүm bүdnә gyhastыne u ysa bүkъn, wәki zъ re-  
zima rozejә zozana gәlә dәr nәen.

### Ditъna de - bava

Lazъmә bәri dәrkәtъna zozana de - bave zarara шe-  
wыр be tәşkilkrүne, bona ve, nete kolektiv gazi komplek-  
ta qylyxcija hәkима, sәrkara dәrsdara, tәmidare fizkulture-  
u hәja gazi pionered aktiv zi dьkъn. Vъra tәşkil dьbә  
brigadәk zъ de - bave zara bona sezona zozana.

Pe ve brigade de - bave zara dьkarып pe bүhәsъn,  
ky zare wanә съ halidanъn u cәwa dәrbaz dьkъn, aliye  
majinova brigad қomәke dьdә wәki roza şәmiә (subotnik)  
tәşkil bүbә, bona av xyәkrүna zara, kъnçe wanje qәlыш  
bүdnә pinәkrүne, tәşkil dьkъn xәvata қъnç şuştъne u xә-  
vated majin.

Bәri cuina zozana brigada kъvş krira wадә gәrәke  
be kъvşkrүne ky brigad kъzan roze dьkarә hәre zozane  
hale zara u dәrbazkrүna wana pe bүhәsә, әw bona we  
jәkejә, wәki brigad bъ qәidә hәre zozana sәr zara.

Zъ hәmuška baştъrә, wәki ditъna zara bүvә zъ xar-  
ыne şunda, pakә pәi sәhәted xарыne benә sәr zara. Go-  
vәka hazъrbuna zozana, doxtъr zara dьdә sәrwәxtkrүne,  
zar cәwa xyә xуәikъn zъ nәxyәşijе. Nahim zъ nәxyәşijed  
xъrav, mәnә съjә, wәki zar dьkarып nәxyәşkәnъп u nәx-

yəşl cəwa bəla dibrə. Cənd səhət wədə gərəke bədnə za-  
ra bona şyrovəkrıne, ky cə təştə rezima roze, lazımlı  
bona we, neta lıstıka sıvı, bəroza təvə (vanna), sovəka-  
ri, prosesa xəbata u dərhəqə cənd çergə gılıjed majin.  
Wəki hənə əw ty məktəb jan kolektiv həkimə wana tynəz  
wı caxlı gərəke hərən çəm dərəçə çansaqləmtijə ci ıb we  
dərə həkim xyəra dəstxın bona dərbazkrına wan gılı go-  
tına.

Hər pionerək gərəke he məktəbada nasije xəbata san  
posta bə u zozanada bədə qədandıne. Zozanada gərəke  
təşkil kən lıstına əskərije, ekskursa u lıstıned majin (bı-  
herə ruije dərhəqə xəbata ekskurs—turiste).

#### ROLA KOLVAR ZOZANADA

Bona baş qylyxdarja xəbata kulturae u sanitarije gıl-  
redajə zı sərkərara. Əw sərkartlı cara əwyıln gərəke zı  
alijs kolvara bə. Wəki kolvar xəbata zozane bavezə pış  
gyhe xyə təst dərnəe u xəbat nıkarə peşdacuina dəs-  
binə.

Həkim dərhəqə xəbata kulturae u sanitarije gərəke  
kolvara bədə nasırıne, cəwa zozanada bıxəbətyən u jed  
majin, ysa zi çar-çara gazi şewra kolvara kə, wana bədə  
sərwəxtkrıne u şıro vəkrıne rola wan. Kolvar gərəke  
bıstınlı kytəbed sanitarije, nasije ylme saqləmtja zara bə  
u ysa zi həmu zara başqə-başqə naz kə.

Xençi sərkartlıje, zı kolvara te xıöstəne nava zara  
ysa xyə xyeikə, wəki zar cəv bədnə wan, pore xyə kən  
xyejkən, nəjnuke xyə dırez nəhələn, dəste wan hərtim  
təməz bə, nav kınçə təməz bə, çəm zara gılıje nətə nə-  
kə, həmu çıada tərbət bə, qəidə qanun ravə rune, bıvə  
kulturi, aqyl bə u bər cəve zara qələne nəkşinə.

## XƏBAT BONA DE-BAVE ZARA

Bəri dərkətənə zonana de—bave zarara lazımtə gili  
je şyrovəkrəne mərəma zara, dərhəqa rezima roze, mə  
rəma téve, ave u cəwa zə wana kare bəyinən.

Gərəke ésə éləməti de—bave zara kən navnişə wan  
hurmura, je ky zar we xyəra bəvnə zozana.

## NAVNIŞA HURMURE I ƏWLƏN

1. Kər cəngəl.
2. Kəvelje cae u xar्यne.
3. Stakan.
4. Çije ave.
5. Cotka dərana u paraşok.
6. Şə, macəlkə.
7. Kəeba çeba (bloknot), qələm.
8. Sabuna dəsta.
9. Ruje orqan doşəka-dəstək.
10. Rubəlgı—2 həv
11. Spicəl — 2 „
12. Pezgir — 2 „
13. Dəzmala.

## NAVNIŞA HURMURE II-DA

1. Trusik dəstək.
2. Majikə „ „ 7) sol—çotək
3. Kıpçe səri „ „ 8) Kıpçe sərda (forma plonera)
4. Gorə 2—3 dəst 9) palto.
5. Ləhəf dəstək 10) Bir nəkən dərzi, tel.
6. Kym u cənd həva bışkok xyəra həldən.

Lazımtə de—bave zarara bezən, wəki hər jəki bə  
angori qəwəta xyə koməke bədnə zare xyə caxə zare  
wana zozana bən.

De—bave zara dăkaręn komęke będęn bona dəst xystęna hurmure saqləmtije, məsələ dəstşo, duşa u jed majin. De—baved peşəkar zı aliye xyəda dăkaręn będęn runıştaka kyrjsja będnə təzəkryne jan cekryne təzəkən u jed majin. We forme zi dăkaręn komęke będęnə təşkiləta xəbate boňa hylanina kemasiyed zozanə.

### Nfaqə—Zozanada

Səva çansaqləmtija zara mərəma məzynə saxə nfaqə xaręne rast datınən. Əmər u xəbat, nava xəwa xyəş, listən u gərandən işte (móde) zara baş dədənə vəkərənə. Təne əw nlnə, wəki dyşyrmış bən zar ter bıxyn.

Lazymə xaręne ysa będnə zara, wəki zar qəwətə bęstiniň u sər xyəda ben, cımkı alikiva zar zéf dəgərən, dəlizyn, dəxəvütn u hin dəvən, aliye majinva zar məzyn dəvən. Bona ve jəke zı nava xaręneda gərəke həvə əw, cı ky lazymə bona peşdacuina zara. Le wəki xaręn be qənjatbə, pıkarə xyəstęna zara zozanada będə qədandıne, je ky lazymən bona məzynaja zara.

Bona ve jəkezl nə ky təne gərəke zar ter bıxyn, ysa zı lazymə, wəki xaręna wana qəwət u təməz bə.

Bona ve jəke zi nava xaręneda gərəke əsə əv təş həvənə:

1. Zyhym (pəner, şir, rune nəvişki, məzu).
2. Pare səpitaje (şir, hek, goşt, seve órde).
3. Ա. Ծիսաղրե? (ave madana) (nan, dən, pıncar, emiş).
4. Téame çurə-çurə (run, rune nəvişki, şir, hek, emiş u jed majin).
5. Xyja madana (salat, xjar, plvaz, hyrme, u jed majin).

Hər nəisə bona zare zozana hər jəkira nava xaręna rozedə gərəke həvə 90 gram pare spitaje, 60 gram zy-

hom 500 gram ava mədانا, kálorija gérəke bývə zə  
3000-i nə kemtərbə.

Náva qýnjate rozedə gérəke hasyləted hane (həvən:

1. Şir	400	gram
2. Býnçar	300	" "
3. Seve érde	200	" "
4. Emiş	200	" "
5. Rune nývişki	35	" "
6. Rune hələndi	20	" "
7. Pənir	40	" "
8. Hek	2	həv
9. Nýngyv	20	gram
10. Dan (krupa)	30	" "
11. Goşt—məsl	200	" "
12. Býrýnç	25	" "
13. Ar	10	" "
14. Are kartofila	5	" "
15. Nane sýplı	600	" "
16. Makaron	30	" "
17. Şəkər	50	gram
18. Caj	5	" "
19. Qawə	5	" "
20. Badırçan	5	" "
21. Xye	8	" "

Gérəke býxəvtyň, wəki hərro xárnya çurəki nədnə  
zára, cымky paşwəxtle zar dýkarын bemédə býn, ləma zi  
lažymə hərro xárnya çurə-çurə býdnə cekrýne, wəki mə-  
de wan nəe dýtýne.

Havine cýqas dýkarын goşt hýndəki býdnə xəvtandı-  
nə. Bona we jəke, wəki vitamine be xüəiktyne, nivə  
ryñçara xjar, gýzer, pivaz u jed majin gérəke be xəv-

tändyne niykeljai, сымку зь қеландыне vitamin (qəwət) хърав дѣвъп.

Рынчара пәкелjai дѣкарып һѣднә хәвътандыне тәне wi caxl, қенге ky түнд дысон, сымку рынчара пәшусти нәхүәшиja ruvja дѣкарә peşda binə (kyrm hil u нәхүәши-jed majin).

Qәide hazыркъына харыне зь алиje хуәда چىلى мәзъп дыгрә, мәсәлә: саже рынчаре дѣкәлип, lazimә аye әw-qaslı teknә, wәki wәxte қеландыне рынчар ave һылбышынә хуә, ky уса nинbә, av gөlәk bә, wi caxl тәма рынчаре ҹарәкеva дыминә nava avedә, le әм запъп çәm тә ava рынчаре nadnә хәвътандыне u дыреzъп.

Şir гәрәke feraqed dәvgürtida be қеландыне u саже дѣкәлә kyta дѣвә, һылбын u дәве feraqe гырти хуәлкъп. heke niykeljai һѣднә хәвътандыне u jed majin.


Bir ңәкъп, wәxte қеландыне тәма haslәta зь nivi zedәtър te хъравкъыне, le illahim саже харыне баш naқәlliп, wi caxl тәма харыне he zedә te хъравкъыне.

Зь тьsted vәxyарыне дѣкарып әxtjarije һѣднә qawe, cae, ca bүşir. Le гәрәke әxtjarije nәdъпә nava qыnjate zara: қасах, pивә, şәrav u jed majir.

## КҮНЦЕ ZOZANE

Ль Zozana гәрәke sывк хуәкъп. Күнце kyra гәрәke дәрпе кын le je qiza hәval kras u dere be мыл be pesirba. кыпç гәрәке вәкъри u sывк һып, сымку rәnge вәкъри tirezne tave sundä дыдә u hәvine nahelә zar нәх-уәш һыкәүп. Wәxte hәwa хуәшә, дѣкарып рехас һѣдә-ръп, jan soled pe pinә hatынә дыруне дѣкарып рекъп. Нә ракә pe дәzmala sor sәre хуә гыредъп, сымку дәz-мала sor tirezne tave zu һылатинә nav хуә.

Hər pionerəkira gərəke կըңče wijə gərm həvən, gorə  
sol u kym, case ky baran dəbarə, jan həwa sərə, dəçə-  
mədən, xüəkən.



Ekskursia pionera lə dora zozana

## Ekskursia zara u xəbata turistije

Ekskursija u xəbata turistije lazıtmə sərja əwyılıp bədnə dərbazkərbyn kolektivada, məktəbada u klubada. İlaçça bəlakərbyn ve xəbate zə həmuşka ründtər qylce turista jə.

Qylce turista gərəke xəbata hane zərən, bıkə:

1. Zara bədə təpkirynə nava ekskursaje.

2. Nişani zara kən, cəwa կoməke bədən təmidara.

3. Xəbata ky kərənə le bənherən.

Kənge hatljə təşkilkrıne կoma aktive turista dəkarən təşkil kən ekskursija: səva we jəke zi lazıtmə xyəra mərljə ysa həldən, wəki we dəre zarara neta ekskursjae bədnə şrovəkərbyn, cımkı nə zə zared aktiv, nə zi kolvar xyə pıkarən wəxte ekskursjae həmu alıava u dərhəqə həmu tıştada zara bədnə sərwəxikrıne u wanara şro vəkən əw, cı ky dəkarə կarəkə məzən bəqhinə zara.

Bona ve jəke zi lazıtmə əsə xyəra həldən mərъvə həzər u sər xyə.

Lazıtmə netə ekskursjae rast kəvşkən u tema xəvata ekskursje çarəkeva gərəke ləv be zə wan pırsə, cı ky wə danljə peşija xyə, cı gərəke bəzənəbən? cı gərəke bıkən? cı gərəke hin bın? tema ekskursjae gərəke be gəredane dərəçed dionərara.

Nava ekskursjakeda gərəke nəkəvnə pəj dərəçed zəf, baş dəvə xəvate gəşki bədnə cekərbyn dora pıred məzən u fəsal.

Neta xəvata ekskursjae tıştəki məzənə, wəxta zar ı zozananın, ke dəre dəkarən u məçal həjə ekskursjae təşkilkən, bona rozəke jan zi bona nıv roze.

Zə həldana materialala şunda, gərəke be kəvşkriyə əw re, kizan reva we hərnə ekskursjae.

Bona təşkilkrınya ekskursjae, lazıtmə pe bıhəsən,

ləvhətiňna çi, wəki nəxuəşia xırvav nəstilňn zə wan dərau sər bəstijed baş həvyn.

Caxe zə ekskursjae vədligərəyn ten, gərəke xəvate kytakryri həsav nəkyn: əw materialed wə təp kırınə, bədənə kytakryne. Bona we jəke zi hərçün nava çəvated ətməri, կoma zara nava çəvateda həsave xəvata xüə dədən dərhəqə cə krınə, u ekskursija cəwa dərbaz bujə. Lazıtmə zəlalı kyn, gəlo һatınə hazırkıryne? əw rırsed ky peşlija ekskursiae bun, jan na, cə şəşli həbun? Nava gazeta diwerda dəkarıň ыпъvisын тъqale başqə dərhaq ekskursjaeda u zəlalkıň zar bə həvra cə xəvate dəkarıň ыпъвн.

Ekskursjaed dərva gərəke, ciye wana baş bə, wəki həwasa zara pera be, cıqas dəkarıň wədəki dərez bəmiminyň dəvra naya həwa binvəkçirida, meşada, bər cəwa şinai, kylilik çıjed majin. He baş dəvə, wəki sərdəsti həbə sər kura xarçne sekyn u we dəre xarçne ыхун.

### Ekskursija u pera zi şxyle əskərije

Nava ware nə nas, bona zanbuna carnıkkale xüə, zar gərəke hin bın aza bıkkarıbınn pe karte çurə-çurə carnıkkale xüə bızzanıbınn, bıdnə xəvəstandıne qılbnəmə u nas kyn nişaned təbiətije. Nişaned təbəjətije əwyń, jə ky nişan dədən rastbuna dynjaje, məsələ: gəhiá u bəlgəd dara bər bə aliye tışrıqə qalınp u bər dıvınp, koked dare bıri təlaşə sal bə sal wi aliva daha bər dıvınp, կıvş aliye xyərbuna tışrıqə dıvınp, bıbhare, wan aliava bərf zu dıholə (aliye rohylate) u jed majin.

Kənge zar hənəki nəsl karte dıvınp, gərəke təslimi wana kyn, wəki re bıvınp. Zırar tıñə, wəki hənəki şas bınp u re hında kyn, pe we jəke əwana bələditja dəst

tinən, we carn'bale xye bıdgərən bona dit'na re u ləzəkti  
şunda we əsə xyəra re bıgvınp.

Wera gıredajı gərəke nıherandına cəve zara bıdnə  
zedəkçüne (hinkçüne) gyhdari bın, ylmdar bın, cax  
tıştəki wanara dıyezən, zu sərwəxt bın.

Bona peşdacuina zara dıkarınp təşkili kın cənd çura  
listən u borç bıdnə sər wana, məsələ: pe nişane təbjəti  
je bıvinən tıştəki vəşarti, bıvinən izə həvəle ky  
peşlje cunə u pəj xye қaqəz avi nə ərde, jan sər rre,  
mərəved xye vəşartınpə wana bıvinən, Jane zi tışte majn.  
Bıkarıbın zə dızmən xye xyeikən, ərinja şer cax dıza  
mən dıziva jan əşkəla hycumi sər wə dıkə. Bınlıvisınp  
nıherandına təbjəte, naşa meşada, sere cija xyləsə cə zə  
həmuşka bədəwtərə u ķefa wə pera te, çarəkeva bınlı  
şın!

### NASBUNA XƏBATA ƏSKƏRIYE

Bona zara dərhəqa nasbuna xəbata əskərije gərəke  
gillije hane bızaqınp: xye vəşartınp, sərda gırtınp, şunda  
ķsandınp, xye xiyikçırınp, patron dərbazkrınp «tele xəyərdane-  
je dur», xye vəşartınpa bın agyre dızmən, bıkarıbın  
xye xyeikən zə zəre u zə xyeñrika dızmən.

Wəxte listənpa əskərije massajı lazımtə mərije bələnd  
we dəre həvə, je ky şxyle əskərije baş dızanə u dıkarə  
pera pera şəsiye zara rast kə u kemasiye wana bıdə hə-  
lanine, səva dəstxıştənpa mərije ysa, dıkarınp zə şewra  
asoavjaxime bıkhazınp.

Kənge sərkər tynə, wi caxi gyhdartija xye bıdnə sər  
təsalikçırınpa (razvedka) ci, xye vəşartınp u dərəçed majnə  
sıvıb. Əjanə, wəki sərkər tynəbə, zar jan sərkare wana  
nıkarınp xəvata əskərije cətən bıvınp, jan zi listəned gıran  
təşkil kın u bılızınp, ləma zi lazımtə wəxte mərəvə  
bə-

lənd wəra tynə. Pej dərsed cətən nəkəvən, je ky əz qəwata wə dərənən. Xyləsə: dərse ysa təşkil bəkən, je ky əz qas cətən nınən, cəwa dərbazkərəna telefone u xuikütnən, sər gərtənə avaja u dərsed majn.

Wəxte cuiná ekskursiae, gərəke bira wə nəcə, wəki soled be fəsal (təng, fırə) nəkənə pe, hummure nə lazımlı gələki xyəra hılnədən, nəqədandən qəidə-qənunənən saqləmtiye dəkarən qəzija peşda binən.

### Țəvdarəke koma ky dycə ekskursjae

1. Kartə lazımlı.
2. Qylbnəmə (kompas).
3. Dəbo (çlje ave) jan caňək.
4. Həsk — bona bəlakərəna xarəne.
5. Küp jan sitły.
6. Torbə, bona hummura.
7. Tel, dərzli.
8. Qytikə bəuk bdərmane xyəva.
9. Balıtkı bəuk bona bırina cıqılcı dara.
10. Ker, stakan, kəvcəi.
11. Səhət.
12. Ləmpə dəsta (fənər).
13. Aparata şıkkılışandıne
14. Durbin.
15. Kon (wəki dyxazın gələ bəylinən).
16. Sabun, pezgir.
17. Spişkə.
18. Bloknot (bona nəvisare) qələmdaş.
19. Cəlte sər myla (torbə).

### Rezima hycuma roze

Zb həmuşka baştərə, wəki slyve zu re kəvən, bəri re kətəne çarəke zi hummure wana je ky dycənə ekskurs-

sjae b nher n. M rijed n   aoj m sun d  v  g r ln n, b ra h rn  mal, ysa tax me kizani s r nal bona cuina ekskursjae. G r ke duz w de k v sk rida d ren.

D rezaja re g r ke  w q s l dur b , c q s l, q w ata s le zara d gh ze bona re cuine

Bona zared 10—13 sali d rezaja re g r ke z  5-kilometra (caxe re g li ej j ) h ja 8-kilometrb  (8-kilomet, r je duz). Bona zared 14—16-sali z  7—8-kilometr, la anaya 2—3-kilometr.



T u r i s t

Normed hane, ni aned  jn  n n n, c m ky jed  ez n  (xam) norm  d v e wa a c t n be u  eva b ml o n, le

zared hin buna u dýkarýn rýnd re hæryň, bona jed ysa dýkarýn mæzila re cuine hænökli zedë kyn, le hæma ysa býkyn, zara nædnæ wæstandyne.

Niþaned wæstandyne ævyn: wæstena toméri, xýrav buna mædë (ištë) sýst lexystyna tamared xune, sýve caxe radývyn be mædænæ, çane wana sýstæ u jed majin.

### XARÝN U VÆXARÝN

Reva gærake gyhdartija mæzyn býdyl sær qynjat (xærne).

Roze çarake—dyda gærake bý xarýna germ u 2—3 çara pe cae benä razikyrne wæxte ekskursia havine dýbæ gæraki ése baklaþke wana týzi ava kælijai bæ. Wæxte gærmæ, wæxte re cuine gæræk yænæxyn, cymky caxe vædyxyn zý cand dæqqa şunda mærv he ti dývæ u peþda tiňæ wæstandyn, hæna bona ve jæke zi extjari tynæ, ky reva ave væxyn.

### Çije Zozane

Bona çije razana şeve, dýkarýn kÿvş kyn mærækä glihe u kae. Ty çara naya koxe gyndjada ci nævyn, dýkaræ býra særdæstijed baş zi hævyn. Zar nava koxe gyndjada dýkarýn næxyæsiye xýrav býstinyň, jan çuræ çuræ tæva dýkarýn zlane býdnæ zara, lemazi gærake zý koxa dur kævyn.

### Sovækari

1. Roze çarake dýkarýn býkævnæ nava ava sar u xüe býson.
2. Bona sovækarije başæ sýve zý sæheta 10—12-a, Jane bärli evare zý sæheta 4—6-a.
3. Çije sovækarije gærake zuva be tæsæliktyryne, wæx-

te zar dýcsynə sovəkarije, gérake ése wanara sérkar, ha-və, wəki gyhdarlıje býdə zara.

4. Nava àvedá dýkarıń ńýminyn zý 3—10 dəqqa.

5. Wəki zar dýcəmədýn u leve wana şin dývyn, re-ra-pera gérake zý aye dərkəvyn, xyə zýha kyn, կýnçe xyə xyəkyn u çida býlizyn, banzdyń býrəvyn u llistyned majn býkyn, wəki gərm býn.

6. Dýkarıń býkəvnə ave zý nan xaryne 2 səhəta şunda.

7. Gərmaja ave bəre éwýln gérake bývə  $18^{\circ}$  pe pər-mometra Remjur.

8. Zared sovəkarije nýzanıń ćije zéf kur býra nəsýn u wəxte dýkəvnə ave dəst pe u çəndəke xyə zu-zu na-va áveda býhəzínyn.

9. Wəstjal, xxjdajı, pýşti xəbata gýran gérake nə-kəvnə ave.

10. Pýşti zedərkətyna ave, nə ky gérake vələzynə sər qume, lazımə pe pezgire xyə zýha kyn xyə zu-zu býhəzínyn Jane zi xyəra býdərən.

11. Wəki zar zý sovəkarije şunda nýkarıń razen, jan məde wana te gýrtıne, je ysa gérake zý sovəkartıje býdnə aza krıne u býşinynə sər doxtır.

### Mýzdańdýn duş vərəşok (yrgynr)

1. Xyə býdnə týzdane bəre éwýln pe ava  $28^{\circ}$ -i, paše hedi-hedi gərmaja ave býdnə nýzm kýrñe.

2. Gərmaja ava duşe (ja dýrəsinə) gérake bývə zý  $28^{\circ}$ -i— $30^{\circ}$ -i zedətər nəvə, pe gərmometra Selsus. Dýha rýndə, wəki ave býn tireza taveda gərm kyn.

3. Dəwsa duşa dýkarıń býdnə cekrÿne týşte ysa, je ky dýkarıń dəwsa duşa býgryń: kuba, sitled məzyn u jed majin, həlbət, týşte ve forme dýdnə xəvtandıńne təne wi caxi, kənge sərdəstija duşa tynə.

4. Рәј тъздане и дүше, zu хүэ зыга көп, pera-pera көңце хүэ хүекъп и дәст бъ listyka сывъкъп.

### VANNA (ТӨШТА)

#### HEWE

1. Vanna hewe бәр тәве, тәзи и бе қыңс һылдын.

2. Гәрмажа hewe зь 20°-гәрмажа hedi - hedi үйднә пъзмкырыне һәја 12°-е graduzi бъ гәрмометра Selsus.

3. Vanna hewe дәкаръп ңана һәму сәхәтед розе һылдын.

4. Сахе hun дүвінъп һәвә гарә и дәсемъдъп, wi сахи дәкаръп хүэ бүфрекинъп (хүэ бүхәзинъп) listyned сывъкъп, wәki ҹане wә гәрмәе.



Сәреенүштәп и хүэ тъздан

### VANNA TÓVE

1. Bona vanná téve wédә зь һәмушка färzә sъve зь сәхәта 10—12-а.

2. Vanna téve гәреке бәре әwyлъп 5—10 дәqa бүкшнә паše hedi-hedi үйднә zedәkrъne wәкә 30—40 дәqи- qәjl.

3. Illahim rozed peşъп сахе zar vanna téve һылдын, гәреке әсә Hәkim we dәre bә (bal zarabә.)

4. Maidana vanna téve gérake wékeli bë bona pən-  
çed téve, le carnýkale we zü be xüélkırbbə.

5. Bona hýldana vanna téve bär dəve béra bär də-  
ve cəma u çıjed bəroz u je majin. Zü həmuşka baştaryń.

6. Wəxte vanna téve, əxtjari tynə ky wəxte býrci, jan  
pəj nan xarñne pera-pera bär téve vələzyn.

7. Wəxte vanna téve hýldyń, gérake tézli vələzyn,  
səre xyə ցyredyn pe pine sýri jan kyma býdnə səre xyə.

8. Wəxte hun bär téve vələzjan, lazımə hərgav çu-  
re vələzandıne býdnə gyhastıne, ysa bývə, wəki pənçe  
téve zü həmu alijava býkəvnə sər çane wə.

9. Bär téve dýkarın ave wəxyn, le əxtjari tynə, wə-  
ki bär téve razen, Jane zi կътеба býxınpı.

10. Vannae şunda dýkarın týhət býn, býn sije u pa-  
şə xyə pe ava sar, mýzdýn, býkəvnə nava cám sovəka-  
rije býdýn, jan býn duşada býsəkənpı.

11. Wəki zary zü esa səre xyə dýgarınpı, hers dý-  
vyn u zéf xy dýdýn, idı nəhələn bär tave vələzyn, u býv-  
nə çəm həkim.

Wəki zü roza ówýlyn cərme ruçan wərəmijə, şəwyl-  
tijə, gérake idı vanna téve hýlnədýn həja çıjed şəwyl  
qənç dýbýn.

13. Caxe xuna merhv kemə, gərmaja çane wi zéfə;  
dyle wi səstə u caxe լaje dýkəvə, əxtjari tynə, wəki  
vanna tave hýldə.

## Xəbata fizkulture

Massa zárrajə fýrə dýkarıñ hýldýnə náva fizkultura zývýstanejə bý çurənə başqə·başqə.

Bona neta fizkulturae gérəke nə ky təne fém łykyn llistyke çurənə başqə·başqə, je ky wəxte dərsa tenə dərbazkrýne nava kómed fizkulturaeda.

Roza zara gérəke býdnə dərbazkrýne sər qýräre fizkulturae, demək xəvate qəwin u rast, je ky tenə dərbazkrýne náva qəidə u qanuned təməz, rəhəti u bona çansaqləmtija zara fərzyn, təməzaja çan, nfaqa baş u rast, təşkilki, rast xəvatdaina həwe, aye, téve, gəra sýve u sər wana zedəkli: sýport, listyka fizkulturae, listynd basqə, je ky tenə dərbazkrýne sər neta qəwin kÿlna organizma zara, həlbət gérəke hərtəm həsav kÿn émre zara, çansaqləmtija wana u dərəçəd majin.

Həla əw zi bəs nínə: xəvata fizkulturae gérəke ysa býdnə təşkilki, wəki ķeləka xəvata çansaqləmtije, pioner dəst binən çergək zanbun u ylmed majin, je ky lazımyñ bona cektyna sosializme u qəwin kÿlna wəlate mə. Xəvata fizkulturae gérəke zy xəvata pioverajə təmərinəqətliliyn.

Fizkulturnik gérəke zy həmuşka zéftir şər kÿn bona təməzaje, bər bətərbétija, peşlija cera u bər təştəd majin. Bər həmu çurə nəxýəşijə şər kÿn u nəheñen nəxýəşijə bəla bə nava çýmtéte. Dora əwylıñ lazımə çane xyə təməz xyəikyn, sər cəve xyə hərro təməz pe sabune bý-

şon, pe ava sar xyə təzdiy, wəki qylke cərme çane wana benə vəkəryne u ysə zi çane zara hərətmə təməz bə, cıñky xenç i püşka, mərəv ysa zi pe qylke cərme çane xyə bine dəkşinən, wəki qylke cərme çane mərəv ben gərtəne, mərəv nəkarə bızi.

Wəki cərme mərəv  $\frac{1}{3}$ -i bona bin ķışandıne be kerbə, mərəv dəkarə bımtə. Zə we jəke zəlalə, ky cıqas lazıtmə təməz xyəikrına cerm.

Xenç we, gərəke gyhdartije bıdnə sər momented hane: wəxte dərsa, caxə xəvata kolektive, cıvated dərez, xəvata xyəndıy-nüvisare wədənə yssa hənə səre zara dədə wəstandıne u zar dəwəstən.

Bona hılanına wəstandına zara, қarəkə məzynə, wəki dəqqed fizkulture zárara bıdnə dərbazkrıne. demək, fizkulture bılızıy, sər dərsa, janə ćıvatada ruqıştı bı extjarija kolvar u dərsdara zar gəşk çarəkeva radıvıne sər piya, bı təmija sərkara 5—6—dəqa dərbaz dıkın listyke hane: dəste xyə datıny sər keləka xyə zə qaişə һınpəki zer, hedi 5—6 dəqqa bine կur dəkəşinən. Paşa bın bızartına bılynd cənd listyke səvək u aza dıkın, pəl kytakrıne, disa dərbazi sər xəvata xyə dəvən. Forma hane zara epeçə dədə şədəndıne.

### Dərsa listyka səvə

Neta dərsa listyka səvejə—zara bıdə şədacıne, egyptkrıne, bina wana bıdə vəkəryne, zara bıdə həzərkrıne u sər xyəda hatıne, wəki zar bı qəwat dı u əşq bıkarıbın paşa bıxənəyin u xəvata roze peşda bıvən.

Dərsa listyka səvə dədə qəwinckrıne çan saqləmtija zara u hini çure rezime dıkə.

Hər sivə dərsa listyke dərbaz dəkən, (maldə, məktəbedə janə zi məldanada), dəst xyəda pəj rabunə əw zared tenə nava listyke dəlizən, zə aliye həkim gərəke extjarije wana həvə, həkim wana bınherə, paşə izne bədə, gəlo ke dəkarə hərə fizkulture bılızə u ke nıkarə,

Ləma zi sivə caxə radıvən, pera-perə dərəvənqə dərbazkərəna listyka sivə, le zə zared səst gərəke təşkiliklən komed başqə u wəxte dərbazkərəna dərsa, listyka sivə həkim əsə gərəke çəm wanbə.

Listyka sivə gərəke zə 10 — 15-ə dəqai zedə nəksi-nə. Listyka sivə bə sərkarja təmidare fizkulture bə sər qəidə qanuned kompleksə (bınherə kytasije) te dərbaz kərəne.

### Fizkultura wəxtə navdərsa

Məktəbada caxə 5—10 dəqqa wədə dəbdənə şagırtə, şagırt rəhət dəbən. Əw wədə badıhəwa həndə dəvə.

Əw wədə te daine bona we jeke, wəki zar hənpəki rəhət bın. Le zar cə dəkəy? — zə wana nive pır dərnənə dərva u dərnənə hyndyre dərsxaneda, bona dərsed dəne hazır dəvən, dəxunən, dənəvisən, dərsxaneda dəlləzən, banz dədən, janə zi runışlı xyəra qısa dəkən.

Gəlo əw rəhət bınə? — həlbət na, u aha gərəke cə bıkən. Pəjlı kytabuna dərsa pera-perə gərəke gışk çarəkeva zə dərsxana dəren hərnə dərva, dordar pəncəred dərsxane vədəkə, həwa hyndyr bədə təməzkrəne.

Nive zara dərtən səvdəre, je dəne dəsənə oṭaxa rəhətbune xyəra rəhət dəvən janə zi dəsənə nava həjatə u xyəra we dəre təşkil dəkən listyndə massae, կlamə dəstbəren, şə dəvən u listyndə majinə çurə-çurə xyəra dənəzən.

Dəst pe kytəna xəvata listynejə massae pioner ga-

rəke həldənə sər xəə u ysa zi kolvar, həkim, təmidare fizkultured u mərljə majin.

Wəxtə həwa xüəşə zə bərfə dərva təşkilkiñ cola buze, töpe bərfe, u wana bədnə xəvətandıñe nava wəde nav dərsada. Le kənge bərif tynə, həjata məktəbe jan məldanəkə nezik bədnə xəvətandıñe bona listəna, xyləsə bona dyl u éşq wədə dərbazkrıne.

Bona listəned səvək lazımtə çiye duz, kedəre zə pionerəd məzən we hedi-hedi təşkil bəvə listəna zara.

Bona komed bılynd dəkarın təşkilkiñ valel—bot (listəka töpe), basketbol, u çergək listəned majinə çurəçurə. Pək dəvə, wəklə məktəbada zala fizkulture həvə, jan qyle, kedəre həvən wərəs pərəşəng (bona həlkəsandıñe), sərdəstliyə bandzane u haçəte fizkulturejə başqə.

Bona təşkilkiñləna van gışka, zar gərəke xüə-xüə kəvşə kənə lazıma ja xüə. Hə zara gərəke bədnə intəhan kırıne (qənnəbə) zə wən pırsa, cə ky dəkarın bona məktəba xüə bıkkən.

Zar bə koməkdarija təmidare fizkulture şewr dəkən u lazımajed xüə dəpəvəsən. Həlbə vü zəf təşta dəkarın bıkkən bə koməkdarija sənətəxana məktəbe, bə koməkdarija fabrika u bə koməkdarija çiqed majin.

Plana xəvate gərəke be qədandıñe zə aliye kolektve, lazımtə bıbzberən cənd həvala bona peşdabılgına xəvate u həvaled zə aliye kolektive hatıñə kłyşkərəne dərhəqə kırına xəvata xüə wədəda daklude dədnə adminstrasiya məktəbe, komiteta koməkdarije u bər organed majin həsəvə dədəcə cə kırınpə? cə peşdacunin u kemasi nava xəvateda hənə u gılıjed majin.

Çiye xəbatejə bərəvə, we dərə ploner bə xüə dərbaz dəvən, bona dəstxəstəna humura, həçəted lázımtə

çlje sərdəst bəyinən bona məldana, wəki zar wedəre bənzən u səva xəbated majin.

Bona wan zara je ky mənija sıstaja çane xüə pırkarıb təvi nava xəvata listəna massae bəyin, səva jed ysa gərəke qylce listəned sıvık u hesa bədnə təşkilkrıne, haçəted dəngbezilje (saz, tər, garmoşka) bıdnə wana, təşkil kən listəned majinə rəhət je ky bona wana sərdəstən, xəbata hane dəkarıb bəkən wəxte nav dərsa u caxə xəbata təpbuna kolektive.

### Сыя norma HXX (gto)

Zb aikliva dərəced məzynə ky bər industıra gəran u bər malhabuna gundija te danine zb aliye mainva xüəikrına jera mə zb kapitalisted tébatı, əw gəşk zb mə dyaxzən, wəki əm hərtəm əhəzər bən bona xüəikrına xəbata u xüəikrına jera mə.

Bona ve jəke zi nava həmu çymhurjated jera məda aliye normed „HXX“-e (Hazır bən xüəikrına xəbate) xəbat te daine bona təslimkərına norma nişanı „HXX“-e. wəki çahıled jera mə ysa tynəbən ky pıkkarayıb norme nişanı „HXX“-e nədə.

Bona zara te beçarkırıne normed başqə u dərəça xəbata wan pırse pionerə gərəke bəvnə je əwyıb.

Bazarada xəvata hane hesa hatije təşkilkrıne zb aliye təmidare fizkulture, le gyndada dərhəqa ve xəbatedə gərəke dyşyrmış bən kolvar, u nəfəred ordija sor, je ky zb əskərije qylyxa xüə kytə kərnə. Əwana gərəke benə gyyredane bə şewra fizkulturaera je ky neziki wanapıb, zb wana təmili bəstini bəstini u xəbata massae bəvnə nava zare gyndja dərhəqa təslimkərına normed nişanı „HXX“-e.

Le təmi gərəke rast bən, şəsi teda tynəbən u dərbəzi xəbate dəbbən wi caxı, təne kənge ky bən dəst həjə

normed „HXX“-e qəbulkəri zə aliye organed lazımdır.

Gərəke ysa nəvə normed məzənə təvəkəlli zared beukra bədənə dərbəzkrıne, pe xəbata ysa hune ziane bışqılınpə çansaqləmtija zara.

Neta „HXX“-e əwə, wəki çansaqləmtija zara bədənə qewinkıryne u əw xəbat gərəke be kırınye bə qəidəti u be şundaxystyne.

Nava wan xəbata kəlp ysa zi həkimə, wəki wə də nişandə, ky ke dəkarə bəkəvə naya van xəbata u çansaqləmtija ke nabəxşinə, wəki be gəredanə van pırsava.

Cəxə hazır dəkən normed nişanə sing, ja „HXX“-e dəkarən gylı-gotəna hıldın zə kṭeba „pe nişan“. H. Par-sadjan, cımkı we kṭebəda dərhəqə normada xəbər dədə.

### Çı tenə xüəstynə boşa normed „HXX“-ə?

Normed „BHXX“-e dəxyazın; safdəbijgyhdartı sər dərsa, qədandına qəidə-qanunəd çansaqləmtije bona mərljed başqə-başqə, təşkilbuin u tərbəti.

Xençl we, pioner jan məktəbvan (şagırt) gərəke bə təxmin komplekse hane təslim kən: rəv, cuina sər ləkəna (sər liza) banzdan, hylkəşandıñ, xüə dur gərtən, hyl bərandınya granije u zə ci gyastən, təqəjavlı — gaze (fəaliyyət) bədənə xəvəstandıne, listəna fizkulturae, aşırkıryən, bəzənəyən işe turistije, (diwer, valej—bol, futbol, tennis u jed majin) u ysa zi san minimum.

Bona normed hane, təslimkənəna norma cətənənən, wəki bə qəidəqanun hərəynə sər dərse koma, je ky gərəke həmu məktəbada u kolektivada həbən.

### Sporta zəvəstane

Cəwa zore hatə gotənə, lazımdə wəki hər məktəbəkəra u kolektivə kera məidana wana həbə. Le bazarada gərəke

بىدۇنە خەبېتىندىنە ھەمۇ wan سەردىستىجا، je ky ھەنە، دېلى dêrhəqä wan stadiona u məidaned sportedanə، ky بىن ەxtarja şewra fizkulture u، HAMX-ئا نىن.

Dêrhəqä ke jəkeda nava qırared ھەmitىغادا mərkəzä komunistlije tarixa 21/IV 32 saleda højə، بى سەر hime we ky HAMX u organa şewra fizkulturejە billynd əw stadion u məidaned بىن ەxtijarija waqanyp çar-çara be ھەق dökärynp beldnە məktəba u kolektiva، wəki zar bökärybyn we dəre xyəra təşkil kyn listynna bona éşq dər bazkryne، zar təvi təmidare fizkultura xyə، məktəbera kolektiva pionera u بى alikarlja dərəça ronkaje dökərybyn bona dəst xystynna stadionqa، jan məidana ky roz nə başqə we dəre bona zara təşkil kyn xəbata listyne.

We dəre، ke dəre tynənə، məidaned hazyr، pioner gərə bökərybyn çije ysa pe qəwata xyə dəst billyn.

## CƏWA TƏŞKIL KYN U CEKYN MƏİDANA ZƏVƏSTANE

### Çije məjdane

Bəre əwyen gərəke bızberen çiki rast col، սəmъk، top Jane zi məidana sporta.

By sər xərçə nə təstəki dökärynp duzai wəlgərinyp sər məidana zəvəstanə. Məidan gərəke be xyəikryne zə be u zə mərija، cımkı dəvə məidan çiki ysa bəvə mərtvə başqə hərtəm hərən ben u listyná zara be ləzətkyn.

Bona ve jəke zi gərəke carpkaie məidane pe bərfe diwar beldnە cekryne u wəki illaç højə ےqle dara beldnە ekandynne، əwana həm we məidane xyəikyn zə be u zə dərbaz buna mərijə، u hyn zi we beldnە bədəwkryne.

Gyndada caxe çije məidana կvş dökyn， gərəke hərtəm bökərybyn， wəki məidan neziki gynd bə، əw bona we jəke jə، wəki zar bökärybyn hərnə mal، gərm bryn، կyn-çə xyə zə bərfe təməz kyn، xençi we zar dökäryn hərnə çije nezik dəstave u bona sərdəstijed majin.

## HAZÝRKÝRÝNA SÖRDÖSTIJA MÖJDANE

Möjdana zývstanera Gérake hëvë stansja laçana (stansija liza), tope buze, möjdän bona listyned aza, Cola buze wéki zar sér lëkane nösvyn býllzyn, holke bärfe, märijed zü bärfe Cekyn, sanké hëvyn, xylsø: bona mejdane hëmu sördesti hëvë.

### Cëwa sekyn töpe buze?

Bona sekýgypa töpe buze zü hëmuška röhëitþrë, wéki býdnæ xëvystandyne töped tëbiye, cije cöl u nëwal pe bärfe býdnæ duzkýgyn. Dýkarýn töpa ysa zi pe gylokéd bärfejë mëzyn. Gérake sekyn çergæk gylokéd mëzyn, bäre öwýlyo şyl kyn býglhinyne hëvdu pe bärfe cije cöl u nëwal býdnæ rast krýne paše ave tekñe sér.

Çaräkeva mäçal lynnë töpa kyta kyn. Hër şev ave tekñe sér töpa u býdnæ rastkrýne hëja wi çaxi, kënge télame buze hatë ständyne neziki zü 5—7 santimetrg qalaña je. Keläke töpa zü hërd alijava diware bärfe sekyn, wéki zar wëxte listyne nökävyn.

Bona hylksandynë bärft býkolyn u pepelinga sekyn wéki zar býkarýbyn hylkýşnë sér töpe bärfe sér pepelinga baş pepës kyn wéki zar wëxte hyldeksynë zore nökävyn, sér pepelinged hylksandynë qume jan kapake býrësiñyn wéki nëşyntëp-nökävyn.

Dýkarýn töpa pe dara zi býdnæ sekryne, le töped pe dara gérake qawln býn u nëhëzyn. Kënge himë töpa hazyrë, gérake pe bärfe býdnæ gýrtynë u cëwa hëwa hynoki sar bu pëj hëvda ave býrësiñynë sér, hërgav býdnæ qerymandyne hëja be ständyne télame buzejë qawin u buz, wi çaxi idi dýkarýn dëst pekyn listyna sér lëkana.

### Cëwa sankä býdnæ xëvystandyne?

Sér sankä runyshi dýşyntëp (lýnge xü peşa dýsryp) jan vélzejjal, sér zyk jan sér keläke (wi çaxi sere

хүэ рөш дысырып). Вәхте шымтандыне гәрәке соke хүэ нәисә qat кып, wәki hun бәкарьбын хүэ zъ sanked majin хүәж кып, Jane zi wәki listynda lexystын hәjә веҳын.

Pe lыnга, kызан alija dyxazi sankә wi ali zi dazoji. Pe dәsta wi caxi dыkarып, cujna sanka bиднә rastkырье, kәnge ky dәste wәda lәрлк jan түштед majin hәнә. Nava sankada dыkarып тәşkil кып şәrt, cәnd zar kыvş кып di-wandar wi caxi listын he ды u әşq dәrbaz дывә.

Dәqa çansaqlәmtejә әwyлып әwә, caxe zar hыldыкъ шынә sәr җопа. Rastә дывә ky zar eçbz bып u կefä wana nәe, le hыlkыşандына sәr җопа zъ hәmuşka kartыръ.

Hыlkыşандына sәr җопа peşda tinә şәdандына tamarra, xuna zara tamarada zu-zu dыхебытә, bin қышандынера gәlә karә, xune дыдә tәмъзкыне u қared majin.

### TOPE BUZA GӘRӘКЕ YӘJКҮН

Tope buze хүәжкыгына тәрзып дыхуазып, lazыма тоpe buze wәdәda pe bәrfä tәzә tәмъз кып u wәхте listyne җијед сәл u nәwal pe bәrfе hәртүм bиднә rastkыне u ave bүrәшинып. Сыqas buz qalынә, әwqas zi tope buze qәwinә.

### CӘWA СЕКҮН COLA BUZE (ZӘNӘTİJE)?

Cola buze dy çura дыбып, çurәk әwә, wәki áv хүәжкы ҹикди havine jan paize top дыбә zыvьstane sar дыбә u te stәndыne cola buze. Çure дыне pe dәste тәръва te cekryne. Bona cekryna coled zәnәтиje sinore carnьkale wi gәrәke ysa duz u tәмъз bып, wәki тalaše bәrfе zыvьstanejә zырав tene bүminә, we bәrfе bиднә qәwin krьне u сыqas җијед сәл u nәwal hәjә pe bәrfе bиднә rast krьне u sәrda zi ave bүrәшинып.

Pej sarbune dәrәçә-dәrәçә cole çарәkeva av кып

həja be stəndyne zy 8—10 santimetır qalınpaja təlaşə buze. Bəri av krıne, carnykale cole pe bərfe diwara bədnə cekrıne, wəki wəxta av krıne av bəla nəbə əwan dəra, ke dəre ky lazımlı ninə. Paşwəxtije cola cekyri dəbə mina cola təblje, le gərəke buz əwqas qalıb bə, wəki təjamlış bə bən gıranaja mərija u duz bə, çıjed cəl u nəwal hərtəm gərəke pe bərfe bədnə rastkıryne u ave bıraqınlı. Wəki beoqırtı peşda nəe u qəzi nəqəşyəmən gərəke bəre əwylıb təstiq kən qalınpaja buze, bışkeçen bərivanı qalınpaja we, zy 10—14-ə santimetərə qalınpajı bona cola təbiye gərəke be həsabkrıne pak.

Bona kytabuna xəbata cole pe linejke (həçətəkə je ky mina barane ave dərəşinə) baş av kən u bədnə rastkıryne bədnə kar krıne borie pazare, ava bocka, Jane zi buza cəma u çəwa bışkeçen zy we dəre ave bıbbı bona rəşandıyne u zy çıjed majın.

Başə wəki cola buze wi caxi av kən, kənge gərməja həwe dəghizə minus 5°-a həja minus 12°-a pe gərməmetərə tselsus, əw zi hərtəm şəvə av kən.

Məzjila cole gərəke  $25 \times 15$  metrlı beuktıb nənbə, le pak dəbə, wəki he məzyn bədnə cekrıne, cımkı pe we jəke gələ zar dəkarıb təp bıbbı u məjdana fırəda bıllızıb.

Caxe ky bərf gymrah te lazımlı nınə cole av dən, le wəxta ky bərf ha sylvək te wi caxı dəkarıb cole ay dən, cımkı təlaşə bərfa ha nə gymrah cəwa dəkənvi də ərde pera pera nava aveda dəhələn u cola buze xırab ləkən, le bərfa gymrah ve forme nınə. Cəcaxı cola buze idil hun zanlın hazırlə, wi caxı dəkarıb sər ləkənəd həssən (kanka) bılızıb.

## Lakaned nəsən cəwə bədnə xəbtandne

Bona zared xam (je təzə dylizən) ləkane wana gərəke nımz u səvək bən. Wəxte şımtandıne hərtəm gərəke bina xüə bıksınp pe poz, nə ky pe dev. Səhətək sər ləkana bılizən, bəsə.

Serida caxe ky zar dərtən dylizən sər ləkana dəkəvən, bonə we jəke zi gərəke bəre éwlen otxada xüə beçərbinən paşə sər bərfa nərm bılizən, u pəj wan çər bandınara təne dəren sər buza cole bılizən.

Şxyle ləkancijed xam wi caxı səvək dəvə, kənge ky əw kare hıldədə zəbə wan həvala, je ky dəkarən sər ləkana baş bılizən, dy se roza zəbə dəste wana dızyən hıln dəvən, paşə xüə-xüə be koməkdari idı dəkarən sər ləkana bılizən.

Pəj həmu listəke, ləkana gərəke rınd zıha kən, wəki zəng nəgrən. Zared be ləkana pəhənən hərnə sər buze, zəbə təştə ysa cola buze xıray dəvə.

## CƏWA XYƏIKƏN COLA BUZE

Cola buze zəbə toped buze gələtər xəbat u gyhdartılıq dəxayazə. Gərəke hərtəm bərfa təzə zəbə cole bədnə təməzkırıne, çıjed cəl u nəwələn, pe bərfe bədnə rastkıryne u ave sər dırəşinən.

Wəki iləç tynnə, zəbə dəste bərfa gümüşəh məidana təməz kən, wi caxı bərf təpi sər həvdy dəvə u məidan çarəkeva xıray dəvə, ləməzli gərəke éssə pera-pera bərfe bədnə təməzkırıne.

## STANSIJA LAKANƏ (LIZA)

Baş dıbə, wəki bona məidana zıvıstane stansija ləkana həbə, kedəre zar dəkarən rəhət bınl, xüə gərtm kən.

Stansijeda gərəke həbənən stul, stol, sovə, çje կyn-

ça darda dəkən (vişlikə), həsəned ıng vərotne u jed majin, stansijeda dəkarən laçana, sanka u hurmured xüəi main xüəikən,

Gyndada, kedəre stansija laçana cətənə bədnə təşkil-kryne, zar dəkarən sanka, laçana u hurmured xüəi main, xüəra bəvnə mal. Baş dəvə, wəki qylyxciki başqə bədnə kəvşkrıne sər stansija laçana je ky rərəke xüəikə hurmure stansije u otaxed we dəre gərm xüəikə.

Pak dəvə, stansijeda bədnə hazırlırkıne taştja gərm.

### CƏWA LAÇANA (LIZA) BƏDNƏ XƏVƏTANDYNE?

Wəxte lisťne sylvk xüəjən, le gərm. Dəkarən kare hıldın zə kyteba həvale H. Parsadanjan „laçana“ je təmidare fizkulturejə. Bere əwylın bəçərəbinən sər ləçana hərən, be dar, le paşa pe dara.

Caxe ky zə ləkancije ekskursija təşkil dəvə, wared bədəw bəbzerən, lisťna ləçana səre cija peşdə bəvən. Vəxənətən ysa bəvə, wəki nava koməkəda benə təp kryne zared qəwat u sər xüə, le koma mainda zare ky ssistən, wəki reva zə həvdy şunda nəmliyn.

Duraje ekskursiae bona zared beuk zə 1—2 kilometr bə, le təməri zə 4—6 kilometr bə. Zu cuinera zə 4—6 kilometrara səhətək wədə dəkəvə. Caxe rastı bəyənpədaja ten, gave xüə hedi kın.

Wəxte ekskurse ve forme təşkil dəvə, gərəke zə səhəta 11-a dərəng dər nəen, bə wi həsabi, wəki səhətə 4—5-a maldabən. Dəkarən dərhəqa lisťneda şərt gəredən. Bəri şərt, gərəke hərnə sər doxtır xüə bədnə nəhərandyne. Wəxte ekskursje lazımla wədəda dyşyrmiş bən dərhəqa laçana u lərkyə.

Pioner gərəke bəzərəbən, ky cəlte wanada cə we həvə bona re, bə we həsayi, wəkl granja cəlte wana

(nan, stakan, u hurmured maijn) zъ 4-kilograma zedətyr nlinbə. Wədəda gərəke dyşyrmış bən dərhəqa avaja u xarxne, wəxte bəe qəwin, wəxte hışkije pəsənpə ekskursjae. Wəxta həwa nəm disa be netə bona cuina ekskursjae cuin cətənə.

Reva ava sar vənəxun, bərfe nəxuə. Səhəta rəhətiye bъ tomari bədnə қarkırıne — jan na wəxte hun vədəgərən tenə mal hune cətənəde bəkşinən.

Pəj listəna, lakanə təməz kən u çar-çara zi run kən, (run te fərotandıne dykana Dinamoeda).

Bak dəvə, bəri cuina ekskursjae surəte xyə, gyha, peciye lınga u poze xyə vazelin kən, cımkı vazelin zъ sərmaje we wə xyəikə. Sər gorada bərcəyən bəlge қaoğza. Xyəra haldın téşte u dərmaqə bona nişandaina köməka éwəlyən.

Wəxte 15°-gradus hışkai dəbə, zъ həmuşka raktərə, wəki dərnəen dərva, le wəxte ba. zъ 8°-gradusa bəlinditər disa dərnəenə ekskursjae.

#### LISTƏNA EKSKURSJAE U LƏVANDƏN

Dəkarən bədnə təşkilirkyne listəna əskərije lakanava „Çəsus“, re cujin, lı çerge əskərije, təqabullı gazava („Gələqəqəpə“) təşkil kən xəbata agyrkryne u listəned maijn, xyləsə havine dəkarən bədnə təşkilirkyne çergə listəned ysa, kılzalı zəvəstane zi dəkarəb təşkilkən u bəlizən.

Wəxte pe töpe bərfe dəlizən gərəke bənəhərən, wəki zar topa zəf qəwin ce nəkən, cımkı pe toped qəwin dəkarən ziane bəqhiñənə həy.

Dəkarən zanlıbən zъ kytəbed hane Mikajel Mirzojan „listən u strändən“, V. Vardanjan u H. Parsadanjan „listəna məktəba“ «programa fizkulturejə məktəba sala 7-ta u kolçahela» — Hajk Parsadanjan.

## СӨВА ВҮХӘВҮТЬН У ТӘШКИЛКҮН ХӘБАТА МӘЈДАНА ЗҮВҮСТАНЕ

1. Bona хәбата мәјдана зүвүстәне гәреке һәбә programma (план) navnişa roze.
2. Wəxte səhəted xəvata məktəba gərəklı təşkil kün u məjdan bədne hazırkıyne bona wan.
3. Bış məktəbe dər səhətə evare təşkilkünlə disa wan listyka, bona komnə başqə.
4. Plane hazırkınlı peşda, gəlo kizan kom we kizan şəhətə u kizan roze dərbazkə listyne.
5. Dökkarın gazikünlə təv xwə zare nəhje nezikə təşkilküri.
6. Bona çymətə təşkilkünlə ləçə.
7. Lazımə zanlıyın ky wəxta təşkilküntəna dəşte (bəstə) hyn dökkarın rasti cətənja ben, bona we jəke zi dökkarın bədne hisznə şewra fizkulitejə ci u bış təvajı təşkil kün dəşte.
8. Əw zare tenə dəşte gərəke xyəra binən қaçqəza doxtır bona çibuna xwə dəştə zarada.
9. Kytasja listyka həmu haçəta bərəvkünlə, təməzkünlə u bışpernə dordare dəşte.
10. Nəhənən wəki zar wan haçəta bədne xəbate soqaqe məri zəf teda hənə.
11. Bona peşdəcujına xəbata dəştə zara lazımə dərəça ronkajejə ci, şewra fizkulifurə, yzəka pionera sərgärje u koməke bədne.
12. Bona qəzil nəqəwəyim, lazımə dəştəda һәbə ronkajı.
13. Lazımə dəştəda һәbə posta sanitorje u dərməned lazım.
14. Zəf baş dırbe wəki stansja şəmkadə həbən kytəb dərhəqə sporte u çansaqləmjeda.

15. Dəşta zaradə gərəke əsəjl həbə ava vəxuyaşınən təməz, zəf çara bona tibuna xwə bışkenən zar bərfe dəxyn, əw jək çarəkeva zırarə bona çansoqləmja zara u dəkarə nəxyeşinə çurə-çurə peşda binə.

16. Rəx dəşte gərəke həbə ceşmə, cəwa bona kyra ysa zi bona qızla başqə.

17. Qyrəc dəştenə başqə-başqədə gərəke həbən fəraqə tukırgınp u əw fəraq gərəke zu-zu benə təməzkıgnə (hərro).

18. Wəxtə listəke zəf pak dəbbu wəki zara xüəkyı կыңce gərm (je ris). Zəf çara zare gərm dəbbən wəxtə listəne կыңce xwə dehən, bışkoke pesire xwə vədəkən u u jed majn. Vi çurəjl məri zəf zu u xırvən nəxyeş dəkəvən.

19. Sole zara gərəke hınpəkl fırə bıln u gərm bıln.

### Teşkilkrına rozed rəhətlije

Rozed rəhətlije lazımlı ysa bıdnə təşkilkrıne, wəki bı rastlı çansaqləmtija zara bıdə bərkkrıne.

Bona gəhiştına we nete, gərəke bı aqılı bıdnə təşkilkrıne rozed rəhətbuna zara, le zı xəbated xüəjə mailn, nəenə qətandıne.

Cımkı rozed xəbate zár bəre əwylınp wəde xüə dərbaz dəkən sər xyəndıne—navə avajed gərtida. Bonə we jəke zi gərəke bıxəbətyən cıqas dəkarən bıra zar rozed xüə rəhətbune dərbaz kən dərva, navə həwa bınvəkərl, be mənə bıdnə əfərandane qırrare təzə, təşkil kən listəned curə curə, wəki zar xüəra əşq dərbaz kən u xəvated main.

Zı həmuşka cetərə, wəki rozed rəhətlije təşkil kən u zara bıvən bıdnə gərandıne, le həlbət gərəke həsab kən sale zara u çansaqləmtija wana.

Kolvar, dərsdər təvi կoma zara, bəre dəcən çiye  
gərandıne dənherən nasi re dəvən, կvş dəkən çiye rə-  
hətbune u jed main, paše vədəgərən teñ u bə təşkiltili  
zara dəvəndə ekskursjae.

Կoma sər laçana dəkarən կomcuine təne başqə  
başqə xyəra təşkil kən, le gərəki hərtəm binne bira xyə  
zəf dur nəcən u wədəda vəgərən, zəvəstane rozed rəhə-  
tije dəkarən təşkil kən listəned əskərije.

Listəna əskərije zəf xyəşə u éşqa zara pəra te, zə  
alive dəne çansaqləmtija zarara başə wəxte listən bə qəi-  
də qanunti te dərbazkrıne, le wəki gərandınpurəki ma-  
jin be dərbazkrıne hən zar we məlul bən, hən zi we  
aktija zara xən.

Bona ilaçed wan çansaqləmtije zarara, dərhəqa kli-  
zani ky mə zorda xəbər da, wəxte təşkilkrınpa wana, cə-  
wa zi dyxazə həbə, hərtəm həsab kən sale zara, émyr-  
dərezaje wana, şəsijə listəna, qəwəta zara, xyəsə zə hə-  
mu aljava həsab kən u dyşirmiş bən xəbata ysa bədnə  
təşkilkrıne, wəki təqabılı çansaqləmtije zara nınbə.

Əw cə jəkera kare tinə, je maijnra dəkarə zıjanə  
bınə. Kolvar, həkim, u sərkared maijn gərəke gyhdartije  
bədnə sər təşkilkrıba gave həmu xəvata.

Əxtəri tynə əw xəbated təslimi zare 15-ə salı dəkən,  
xəbata ysa zi zə zared 10-salı bəxyəzən, Jane əw xəbat  
cə zə kyra dyxazən, əw zi zə qızə bəxyəzən, Ian xəbated  
toməri u jed maijn.

Gərəke bir nəkən əw jəki zi, wəki gyhdartija çurəki  
lazımlı bona həmu կomara, Jane çurəki maija ninvə sər  
koməd qəwatən gyhdartije bədnə, pəl կəbən, hale wana  
şvádedə bərərsən u jed maijn, le koməd sıstən baveznə  
pış gyhe xyə u xəvat xyə-xyə həro cəwa dyxazə, xəvata  
veforme zə himeva nə rastə u tyçarə ve forme naхəvətən.

Өва гүшк дүкәтүп дәст биңүн wi саxı төнө wәxte ky  
zar хүә-хүә бъ aktivi дыхәбытъп.

Zar tyçarә gәrәke hivija jәkl nәsәkыпъп u nәnezъп  
— aha jәk we be u тә bъdә tәşkilkrъne”.

Zar хүә gәrәke xәбата дәст pe къп u nava xәбата  
дәст pe къри bъkшипъп kәlvara, hәkima, de—bave хүә u  
jed maijn çara әwъльп gәrәke programma xәbate bъdne  
cekryңe (nvisare) u tyçarә şunda nәexъп, şәr къп, wәki  
xәбата дәст pe къри hәta ахърje peşda bъbъп.

---

## Navnış

1. Peşkəbər . . . . .	3
2. Sanminimum u rezima roze . . . . .	4
3. Cie san minimum . . . . .	4
4. Minimuma sunitarje nav məktəbada u kluba pionerada . . . . .	4
5. Məqale Hərçar . . . . .	7
6. Materale tenə gyherandıbne . . . . .	7
7. Borçe sanitara . . . . .	8
8. San minimum malda . . . . .	9
9. Dib avajed hıkmətəda (zakt) . . . . .	10
10. Çansaqlıja san minimume kolxoz u sovxoza . . . . .	10
11. San minimuma Çansaqləmtje nava industriaeda (məhsulətjeda) . . . . .	12
12. Rezima roze . . . . .	12
13. Məktəbeda . . . . .	14
14. Vəgərandıb bərbəmala xarənda nivro . . . . .	15
15. Xəbata fizikae (ja qəwəta myla) . . . . .	16
16. Xəbata bəri evare . . . . .	16
17. Pəj rəhətbune hazırl kın dərse roza dıne . . . . .	17
18. Səhəta aza . . . . .	17
19. Xəbata Çəmətlje . . . . .	17
20. Nəxse rezima roze . . . . .	19
21. Razan . . . . .	20

22. Qejdə u qanuned xəbatá çansaqləmtje zedə . . . . .	21
23. Bödnə qejdəkçyngə səhətə xəbata xüə . . . . .	24
24. Zozanada gərəke zar rəhət bınp u saqləm bınp . .	24
25. Bıb hazır dərkəvynə zozana . . . . .	27
26. Zozan gərəke hazır bə bona həldana pionera . .	28
27. Gərəke Zozan sərbəst bə bıb həwa baş ave utéve.	29
28. Bıbzartına avajed zozana . . . . .	29
29. Çle zozana . . . . .	30
30. Xıqayıb xanə . . . . .	30
31. Klub . . . . .	30
32. Ceşmə dəstşo u duş . . . . .	31
33. Kuxni (çle xarıbne ce dəkbyn)	31
34. Fərəvəkçyrına ave . . . . .	32
35. Aya qyler zıb zozana dərxyn . . . . .	32
36. Dərxystına gəməre zıb zozana . . . . .	32
37. San minimuma zozana . . . . .	33
38. San minimuma ware zozana . . . . .	34
39. San minimuma məjdana lıştne . . . . .	34
40. San minimum otxəne razaneda . . . . .	35
41. San minimuma xarıb xanə . . . . .	35
42. San minimuma kuxnje . . . . .	36
43. San minimuma ceşme . . . . .	37
44. Xəbat u rəhətbuna massaje zozanada . . . . .	37
45. Xəbata kolektiya dordar . . . . .	44
46. Dıtına de bava . . . . .	45
47. Pola kolvar zozanada . . . . .	46
48. Xəbat bona de bave zara . . . . .	47
49. Navnişa hurmure I-élvıb . . . . .	47
50. Navnişa hurmure II-da . . . . .	47
51. Nfaqə zozanada . . . . .	48
52. Қыңçe zozane . . . . .	50
53. Ekskuriya zara u xəbata turistie . . . . .	52

54. Ekskursla u perazi şxyle əskərije . . . . .	53
55. Nasbuna xəbata əskərije . . . . .	54
56. Təvdarəke կoma ky dəcə ekskursjae . . . . .	55
57. Rezima hycuma roze . . . . .	55
58. Xaşın u vəxagın . . . . .	57
59. Çlje zozane . . . . .	57
60. Sovə կarl . . . . .	57
61. Məzdandın duş vərəşok . . . . .	58
62. Vana hewe . . . . .	59
63. Vana təve . . . . .	59
64. Xəbata fizkulture . . . . .	61
65. Dərsa listəka səvə . . . . .	62
66. Fizkultura waxta nəydərsa . . . . .	63
67. Съя norma HXX . . . . .	65
68. Съ төң хуәстүне bona normed •HXX“е?	66
69. Sporta zəvstane . . . . .	66
70. Cəwa təşkilkyn u sekyn məjdana zəvstane u çil məjdane . . . . .	67
71. Hazırkıryna sər dəstia məjdane . . . . .	68
72. Cəwa sekyn töpe buze?	68
73. Cəwa sanka bədənə xəbtandıne?	68
74. Cəwa sekyn gola buze?	69
75. Lakaned həsən, cəma bədənə xəbtandıne . . .	71
76. Stansija laçana . . . . .	71
77. Cəwa laçana bədənə xəvtandıne . . . . .	72
78. Listəna ekskursjae u ləvandın . . . . .	73
79. Cəwa bəxəbətyən u təşki ləkən xəbata məjdana zəvstane . . . . .	74
80. Təşkilkyna rozed rəhətije . . . . .	75





Հ. Ա. ԱՐԱՎՈՐՅԱՆ

Ջեռութափական ուսումնական գործությունների վեհականության  
բարեկամության

(Քրպակի լեզվով)

Գևառակ, Երևան 1935 /թ.

Ճ-ր. Լ. ԱԼԼԱՎԵՐԴՅԱՆ

## Гигиеническая работа в школе в коллективе в лагере

(На курдском языке)

Арм. Гиз Эривань 1935

Въна 30 к.



Բ. Լ. ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ

Փառագիրքների մասին մեջ պատմություն, կունկինում  
լուսավորություն

(Քրդերեն լեզվով)

Դաշերաց, Երևան 1935 թ.

Ճ-ր. Լ. ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ

Гигиеническая работа в школе в коллективе  
в лагере

(На курдском языке)

Арм. Гиз Эривань 1935